

NSEMMISA ENE MMUAEE

HEBRIFOJ OFA I



Ɛbeyɛ dɛn na ɔbaa no bɛtumi ayɛ a Onyankopɔn nka ho? Eno beyɛ ade kann, ɛrenyɛ anaa? Ɛrentumi nyɛ hɔ a Awurade nka ho.

Menkasa mfiri wɔn nyinaa mu. Nanso me susuu sɛ mɛtumi asɔ biribi a emu yɛ duru mu, mo nim, enti ɛbeyɛ sɛ mesiesie me ho. Nanso, oh, na emu yɛ hare ankasa, ankasa. Enti ebia na nsemmisa no nyɛ bebree ɛwɔ nnipa no ntam afei, ɛyɛ nsemmisa sima ankasa na ɛyɛ mmerɛ koraa. Ɛyɛ, ɛyɛ m'anigyɛ sɛ merebo mmɔden sɛ mɛma mmuaɛɛ a ɛyɛ papa paa a mɛtumi, enam Awurade mmoa so.

² Na sɛ Onuabaa Arganbright wɔ ha anadwo yi a . . . Onuabaa Rut. Wo wɔ ha, Onuabaa Rut? Ɔwɔ ha. Me wɔ . . . Oh, aane, me wɔ nakyiri kwan wɔ ha, na . . . Daabi, menyɛ. Ɛyɛ, mɛtumi anya no wɔ ha pɛɛ. Na mewɔ no me kotokuo mu, na me gyaa me nwoma ketewa no wɔ fie. Afei, sɛ polisini kye me bera a merekɔ fie a, Onuabarima Fleeman, bra na bɛgyɛ me. Kakyɛ Billy sɛ me . . . gyaa me nwoma ketewa no wɔ fie, mereka teaseɛnam a tumi krataa nni me ho. Na me susuu sɛ na me wɔ no me kotokuo mu; Me sesaa ntaadeɛ no. Me baa fie, awia no, na meretwitwa nsensan ntɛmso na ɛsɛ sɛ me gyae na meyɛ no ntɛm na meba ha, me sesaa ataadeɛ na mede mmirika baa ha. Na me—me mede nsem asekyɛrɛ nwoma no baaɛ, nanso mobɛtumi anya no akɔyire wɔ mu ha.

³ Monnya atenka bɔne mfa *saa* krataa no ho. Sɛ mannya obiara a ɔnyɛ paa kyɛn saa, eno beyɛ krataa papa. Na eno yɛ papa. Na eno yɛ paa, ɛyɛ papa paa. Me ka kyɛrɛɛ mo sɛ merenkenkan, nanso mebo faa so, mo nim, na mantumi ankora no bio. Ɛyɛɛ me nwanwa deɛ mo kaaɛɛ no. Na ɛyɛ paa, ɛyɛ papa paa, wɔatwers tɛsɛ deɛ ɛsɛ sɛ sukuu kyɛrɛkyɛrɛni twɛrɛ. Na eno yɛ papa, na m'ani sɔ. Na ɛma—ɛma wo . . .

⁴ Mohu, me dɔ obi nkrataa a ɛyɛ—ɛbeyɛ sononko afiri wo deɛ ho. Hwɛ, sɛ wokɔ so abɛrɛ biara, na obi nyɛ sononko mfiri wo ho a, woyɛ basaa. Ɛsɛ sɛ wo nya biribi sononko kakra sɛdeɛ wobɛtumi ate aseɛ na wakɔ mu yie. Na—na wo wura baako mu sɛ wo anhwɛ a; afei wo—afei wokɔhyɛ amanɛɛ mu sɛ woyɛ saa a. Wo deɛ kɔso ara tu anammɔn na nya obi a ɔyɛ sononko firi wo ho na pore wo ntakra mu prɛko wɔ bɛrɛ tiaa bi mu.

⁵ Wɔ Abibiman mu me hunuu gyata nkumaa mmienu, na wɔyɛ ayɔnkofɔɔ paa, wɔbeyɛ te *saa*. Ahosuo sisimu, kumaa, gyata ketewa; gyata kumaa, gyatabaa kumaa. Na afei, na wɔsɛ

agvinamoamma, na woye nketewa bi te sɛɛ, ketewa . . . nkumaa a wɔn ho ye fe, wɔredi agorɔ. Na mede wɔn resane aba Amerika, na mede wɔn guu anomaa buo bi mu. Anka mede wɔn resane aba, nanso mannya biribi—biribiara anwɔ wɔn aduro, awuduro biara. Na wɔremma me mfa wɔn mma United States wɔ bere a wɔnwɔɔ aduro kane, na mantumi annya bi wɔ Abibirem nyinaa. Nanso se wope se wo hunu se ɔye gyata anaase ɔnye a, twe no kɔ n'akyi kakraa bi. Ɔbeyɛ se ɔrehuri na wobɛhunɔ se ɔye gyata, enti—enti eno ma wohunu baabi a ɔgyina.

⁶ Eno ne kwan a esɛ se woye no bere bi, mo nim, ase worepia ntakra no kɔ akyire, de hwɛwe mu. Nanso, afei, yen bo mfu te se gyata no; yen—yedɔ saa, de ma . . . nnipa se wɔmmisa nsem. Na nsemmissa te saa no, Onuabaa Rut, eye papa, papa paa ma me. Eye a . . . Me—me dɔ saa, hwɛ. Eye saa tantan paa no na mekyiri se menya. Mmom yeinom a . . . eno ye papa.

⁷ Afei yanya ebinom papa, ekanyan, eye efie nsemmissa. Ɔsenkani bi wɔ akyire hɔ wɔ dan no akyi seesei ara, ɔbisaa me, ɔkaa se, “Adiyifoɔ baanu a wɔwɔ Adiyisem 11, wɔbɛba ansa na Ohwim no anaa? Anaase ansana wɔbɛfa Israel anaa? Na deɛ . . .” Afei, eno ne nsemmissa no—no—no a ekyekyere wɔɔ no. Nanso saa nsemmissa sima te se yei no ne nyinaa ye papa.

Nanso afei, ansana yɛbɛfiri aseɛ no, momma yɛnsi yen tiri ase mma mpaɛɔ.

⁸ Agya, yahunu se bere a Wo dii mfirmhyia dummienu no, Wo ne atwerɛfoɔ ne animdefoɔ hyiaa wɔ Asɔrefie, ene wɔn redi Twerɛnsɛm no mu nkɔmmɔ. Na wɔn ho—wɔn ho dwiri wɔn . . . nnipa a waɔyini, na watete wɔn yie wɔ Twerɛnsɛm no mu, na nso wɔhunuu Abarimaa beye mfirmhyia dummienu ɔtumi—ma wɔn ho dwiri wɔn, wɔ Twerɛnsɛm no nkyerɛkyerɛmu. Na woreye W'Agya adwuma. Woka kyerɛ Wo maame, “Wonnim se esɛ se Meyɛ M'Agya adwuma anaa?” de kyerɛkyerɛ Twerɛnsɛm no mu ene ne honhom mu nkyerasesɛ.

⁹ Na afei yɛbɔ mpaɛɛ, Awurade, se—se Wo nim sɛnea yaye mmerɛ na yɛnni ahɔɔden, ene sɛnea yɛtumi ye mfomsɔɔ ahodɔɔ, se Wobɛka yen ho anadwo yi wɔ Honhom Kronkron tebaa mu, na wakyerɛkyerɛ Twerɛnsɛm no mu ama yen. Meretwen na mede me ho reto Wo so. Na se me, wɔ bere biara mu no, me bɔ mmɔden de me ara m'adwene anaase nkyerasesɛ anaase pɛsɛmenkomenya adeɛ bi, bɔ mmɔden ma no gyegye se ekwan a merekyerɛkyerɛ mu no beye papa a, kata m'ano, Awurade, te se Wo beye . . . Wo yɛɛ gyata no, bere a wɔbaa Daniel so no. Wo daso ara ye Onyankopɔn korɔ no ara.

¹⁰ Na ma no nyinaa nye . . . Bere a yede yen ho to Honhom Kronkron so yi, ma No nyi saa nnoɔma yi nkyere yen. Na afei bere Ɔkasa no, ma ɛmu nna hɔ pefee sɛdeɛ obisaa asem no bete No aseɛ. Na se Mmuasɛ no anye deɛ me gyedie bere biara no a, ennee ma m'akoma ani nye nso, Awurade, se mɛhunu se manya

biribi foforɔ, Ɛne Awurade kwan papa bi so. Ɛfiri sɛ Wo kaa sɛ, “Mohwehwɛ Twɛrɛsɛm no mu, na Ɛno mu na mosusu sɛ mo wɔ Daa Nkwa, na Ɛno ne Deɛ ɛdi Me ho adanseɛ.”

11 Afei, Twɛrɛsɛm yi nkyerɛkyerɛ akyi no, nokoreni ɛbɛkɔ so akanyan adwene bebree Ɛne deɛ ɛkeka ho. Na meɔ mpaɛɛ, Onyankopɔn, seesei a saa nsem̄misa yi nyinaa aɛ ɛyɛ dɛ na wabisa no brɛɛo, ma Honhom Kronkron no mmua wɔn brɛɛo ne dɛɛdɛ so. Ɛfiri sɛ yɛbisa no wɔ Yesu Din mu, na ɛde ma Onyankopɔn animuonyam, Ɛne N’Asafo no nyini nti. Amen.

12 Mmɛrɛ pii na pɛsɛmenkomenya adwene ba biribiara mu a, ɛsɛ aɛɛ no tɛdɛ nyinaa. Na afei, nsem̄misa a ɛfa saa Twɛrɛsɛm yi ho na wɔabisa.

13 Afei, sɛ meteatamu kakra anadwo yi a, me se atu ntira. Na mede hyɛɛ mu, na mentumi nka aɛm no, meye bɔkɔɔ bɛrɛ a mereka aɛm no; meyi firi mu a, na aɛ merebɔ hwerɛma.

14 Owurayere Billy Graham kaa aɛm bi faa ne ho, animuse anigyɛɛ a ɛboroso paa ye bɛrɛ a ɔhunuu no, na, nese atu wɔ animu. Na ɛyɛraɛ, na ɔwɔ kasamfonini dwumadie ɛhɔ ara, na—na ɔrentumi. . . Na ɛwɔ prɛtɛ bi so a akyire see pii wɔ so. Na sɛ ɔkasa a, na ɔbɔ hwerɛma “hwew, hwew” ɛfa nese no mu. Na ɔbaa no kaa sɛ na ɔbarima no kɔɔ ne nkotodwe anim, bɔɔ mpaɛɛ na mfiire rete no, simma du ansana kasamfonini dwumadie no rekɔsɔɔ, na awiɛɛ no wɔhunuu no baabi a ɛfiri tɔɔɛ hɔ wɔ ne ntwontwo no mu wɔ ne mpaboa kokuromotie no mu. Wɔn a wɔgyɛ ahɔhɔɔ no mu baako na ɔhunuuɛ, saa atorɔ se no. Na Owurayere Graham ka faa ne ho, na ɔwɔ ha. Na enti mede hyɛɛ krataa sini bi mu, me susu sɛ mewɔ no wɔ me Twɛrɛ Kronkron no mu ha pɛɛ.

15 Na enti ɛyɛ aɛɛ bi a. . . sɛ yɛnyini kakra na yɛfu dwono a, mo nim, na ɛsɛ sɛ yɛhwɛrɛ yeinom a, ɛma no ye aɛɛ bɔne. Na enti me. . . bɛrɛ a na me ne Onuabarima Roberson ɛwɔ akyire hɔ no, na wɔn, Na meretwitwiri ho anɔpa bi ɛna ɛsini bi bu firii ho, na ɛsɛ sɛ me de kɔ dɔkɔta hɔ, na ɔyɛ no yie. Enti Awurade mfa Ne nhyira ngu so.

16 Afei yɛrɛkɔ, seesei, merebɛbɔ mmɔden akɔ ɛmu baako biara mu, sɛ metumi a. Na, Onuabarima Tony, ɛnam Onyankopɔn adom so, me nyaa nkyeraseɛ maa wo daɛɛ no, na ɛyɛ nwanwa. Ɛyɛ m’anigyɛ paa sɛ mehunu saa. Na ɛyɛ nkyeraseɛ papa, na me susu sɛ ɛnsɛ sɛ me ka no badwam ha, enti mede bɛma wo nko ara wɔ kokoam—sɛ wonyɛ a. . . sɛ wopɛ no wɔ saa kwan no so a. Ɔbisaa me adano anadwo bi, ɔnyaa daɛɛso bi, na mantumi ankyerɛ no deɛ ɛyɛ kɔsi sɛ mekɔɔ Awurade anim na meɔɔ mpaɛɛ wɔ ho. Afei Awurade yi kyɛrɛɛ me na ɔka kyɛrɛɛ me deɛ na nkyeraseɛ no tɛɛ. Ɛyɛ nwanwa, na ɛyɛ aɛmɛpa de ma wo, Onuabarima Tony.

17 Afei, wɔ aɛm̄misa a ɛdikan no mu. Afei, me nnim baabi a memfiri aɛɛ kane, ɛfiri sɛ ne nyinaa ye papa. Nanso, seesei,

yerebɔ mmɔden se yenkyere pii, na ebia yebetumi awie no Kwasiada, se yankɔ ne nyinaa mu a.

51. Kyerɛkyerɛ mu deɛ aseɛ kyere “daa asotwe,” wɔ Mateo 25:46.
“Nanso ɔno . . .” Eno ne asemmissa no.

52. Afei, asemmissa a etsoo mmieniu: “Mmom ahennie no mma no wɔbetɔ wɔn agu esum kabii mu,” eye saa adekorɔ no ara se wɔretu wɔn afiri Onyankopɔn adwene no mu?

¹⁸ Eye, afei, momfa mo asemmissa a edikan, a wɔbɛhu no wɔ Ɔhoteni Mateo, aduonu- . . . ti 25 no. Afei yɛbɛ . . . Afei, mensuaa yeinom da, me hwɛɛ no wɔ akyire hɔ, na mebɔɔ mmɔden paa hwɛɛ no yie paa sɛdeɛ me—sɛdeɛ menim no. Na me . . . Mo ne me mmue wɔ mo Twerɛ Kronkron mu, bere a yeresua No. Afei, na mepɛ se menyɛ yei firi Hela nsem asekyerɛ nwoma no mu nso, sɛdeɛ mo benya—n’ase kann no. Na me—mepɛ saa. Sɛdeɛ yɛbenya No wɔ baanu no—mu wɔ baanu no—Hela no ene afoforɔ no. Na afei yei beyɛ—beyɛ biribi nyaa, ɛna yeresua adeɛ, ɛfiri se ɛse se me hwehwe mu na menyɛ Twerɛnsem no baabiara a metumi anya no, na mede wɔn toto wɔn ananmu. Ne nyinaa ye.

¹⁹ Afei, obi pɛ Twerɛ Kronkron a ɔde besua adeɛ ana? Se wope a, pagya wo nsa. Na yen . . . Me susu se yɛwɔ mmiensa anaase nnan wɔ akyire ha. Se mope se mo de Twerɛsem no ye adesua a, ne nyinaa ye. Onuabarima Cox, wo beba ha na w’ama me nsa aka Twerɛ Kronkron yinom? Na eye—eye ma wo, se wobɛtumi a, de . . . (ɔbaako bi wɔ hɔ, na wo—wo deɛ fa kɔ fam se wope a, saa dodoo no). Na obiara a ɔpɛ baako no, ma wo nsa so, abarimaa no de beba wo nkyɛn pɛɛ, hwe. Na yɛpɛ se yesua yeinom bom, na eye . . .

²⁰ Afei, wɔ akenkansɛm yei so ene ti a edi akyire yi no . . . Hebrifoɔ Nwoma no ti nson a edikan no. Nkyerɛkyerɛ no akyi no, se etee no, abarimaa no a ɔtwerɛ yeinom no, saa asenti ahodoɔ yi, Onuabarima Mercier ene Onuabarima Goad, wɔanya yeinom na wɔrebetintim aye no nwoma. Na wɔanya. Afei . . . na yenni biribiara te se ɛfanefa adwuma, a yɛtete adeɛ no ani. Na me susu se wɔahwe mu . . . ɛna wɔayi deɛ—deɛ asenhia no afiri ɔno . . . ɛna wareye asenhia no ho tromtrom, nsenhia kakraa bi a ɛfiri Hebrifoɔ nkyerɛkyerɛ no mu. Onuabarima Mercier ɛrenkye koraa, ɔbetintim, ama obiara a ɔpɛ bi no.

²¹ Afei yei a ɛwɔ mu ha yi, ede ba mu . . . Worentumi nkɔ mu . . . ɛwɔ asempatre asafo mu, a yei ye asempatre asafo. Worentumi nkɔ mu a—a nkyerɛkyerɛ a wonkanyan nnipa pii nsusuie bone ne wɔn adwene. Eɛ se wo ye. Afei, memmene ho koraa se ɔkyerɛkyerɛni, menyɛ obi a ɔkyerɛkyerɛ Twerɛ Kronkron mu koraa. Nanso memmɔ mmɔden se—se meka biribi, anaase mpo meye biribi, mmom edikan—edikan mebisa anaase mehwehwe deɛ eye paa fa ho.

²² Onuabarima dofoɔ bi bisaa me, adano anadwo bi, ɔkaa se, “Onuabarima Branham, Onuabarima Seward bere bi ɔkaa se

obi—obi rentumi nka wo nhye baabiara. Hwe, se bere biara wo wo kwan bi a wo fa so de firi mu anaase wobefiri ho.”

23 Me kaa se, “Eye, dee nti ete saa ne se, me bo mmøden susu ho bere biara ansana meye biribi. Wohunu? Na afei se nnipa no bisa me a, ennee na metumi aka dee m’adwene tee akyerẽ wøn. Wahu?” Nanso eye se wo dwene papa. Na ansana wobeye biribi no, bo mmøden gyina faako a Onyankopon pe se wo gyina, ennee na ebeye den paa se obi beka wo ahye.

24 Worentumi nsusu ho bere a—a Ahab bo mmøden se obeka Elia ahye. Wobetumi asusu ho bere a Farisiifo no bo mmøden se wobeka Yesu ahye no? Hwe, Na ow—Omaa mmuaee no ntemso, efiri se biribiara a Oyee no, Oyee no Onyankopon pe so, na Ono . . . saa kwan no so na Ono—Obetumi anya. Afei, eno ne kwan a yep se yefa so.

Afei wøabisa asem, yebeko asem no so:

Kyerẽkyerẽ mu dee ase kyere “daa asotwe,” wo Mateo 25:46.

25 Afei montie no yie paa. Obiara seesei, Mateo 25:46:

Na yeinom befiri ho ako daa asotwe mu: . . .

26 Afei, asemmisa no ye, “Edeẽ . . . Kyerẽkyerẽ mu . . .” Afei asemfua *daapem* firi asemfua a efiri “daa ne daa,” na *daa* ye “bere kakra.” Ekyerẽ se “bere dodo bi,” se *daa*. Afei se wobekankan a . . . Me nnim dee otwerẽ nsemmisa no, efiri se obiara antwerẽ ne din wo so; na ense se eye saa, me nhia saa, hwe.

Nanso yeinom befiri ho ako daa asotwe mu: . . . (Afei monhwe, eno ye abonefo no.)

27 Afei, odfo—oni dfo a wobisaa asem no, kenkan dee ekaho No nyinaa:

. . . nanso ateneneeni no beko daa nkwa mu.

28 Abonefo no beko daa asotwe mu (bere kakra bi), nanso ateneneefo no wo Daa Nkwa. Worenhunu Daa asotwe da, erentumi nye saa. Hwe, se na wowo Daa asotwe a, na wowo Daa Nkwa; na wowo Daa Nkwa, na wøagyẽ wøn nkwa. Hwe, erentumi nye saa. Afei se mobehwe a, ono—ono asem a wobisaae no . . . ema ne ho mmuaee. Wohu?

Na yeinom . . .

Afei monhwe, meko ha ansa:

. . . na wøn . . .

29 Wo 20 no . . . nyiyimu 44:

. . . na wøn nso bebuaae, kakerẽ No se, Awurade, da ben na yehunuu wo se ekom de wo, da ben na sukom de wo, na woye ohoho, na woda adagya, . . . na woda afiase, na yeammesom wo?

Enna ɔbe—enna ɔbebua wɔn, aka se, Nokore mereka makyerɛ mo se, Se moye maa. . . nketewa yi mu baako no, moye. . . maa me.

Na yeinom befiri hɔ akɔ daa (daa) asotwe mu: (ɛno ye abɔnefoɔ no). . . nanso atenenefoɔ no beko Daa Nkwa mu.

³⁰ Moahu nsonsonoeɛ a ɛwɔ mu? Abɔnefoɔ no wɔ daa asotwe mu, nanso *daa* ye “berɛ kakra.” Afei, se anka ɛyɛɛ adekorɔ no ara a, anka wɔbetwere no se, “Na yeinom befiri hɔ akɔ daa asotwe mu, ɔforɔ no nso befiri hɔ akɔ daa nkwa mu.” Moahu? Anaase, “Wɔbefiri hɔ akɔ Daa asotwe mu, na ɔforɔ baako no akɔ Daa nkwa mu.” Monhwɛ, se Daa asotwe wɔ hɔ a, na wɔbetwe aso daa ne daa a, ennee na Daa wɔ hɔ. . . ɔwɔ Daa Nkwa; na Daa Nkwa ye baako pɛ, na ɛno firi Onyankopɔn nkyɛn na ɛba. Biribiara a ɛnni mfitiasɛɛ no nni awiɛɛ, biribiara a ɛwɔ mfitiasɛɛ no wɔ awiɛɛ. Moahu deɛ merekyerɛ no?

³¹ Afei, Twerɛsem No ankasa a saa oni dɔfoɔ no maa mmuaɛɛ no. . . Afei se mobɛhwɛ no wɔ nsem asekyerɛ nwoma no mu a, “*Na yeinom befiri hɔ akɔ ainion mu, wɔretwa so, na wɔakɔ daa. . . na wɔakɔ ogya mu, ogya tadeɛ no.*” Afei, asemfua *a-i-n-i-o-n* kyɛɛ “asotwe berɛ.” Wɔ Hela nsem asekyerɛ nwoma no mu, wɔ ha pɛɛ, “asotwe berɛ,” anaase, “berɛ ma asotwe.” Hwɛ, “Wɔbefiri hɔ akɔ asotwe berɛ mu.” Asemfua a wɔde yɛɛ adwuma no, *a-i-n-i-o-n. Ainion*, a ɛkyerɛ “mmɛɛ, berɛ, berɛ kakra.” Afei monsane mfa nkɔ nkyeraseɛ no—no a ɛwɔ ha no mu, Brɔfo no, *daa* ye “berɛ kakra.” Hwɛ, ɛfiri Hela no mu, “berɛ kakra.” Asemfua *ainion*, anaase *a-i-n-i-o-n, ainion* kyɛɛ “asotwe berɛ kakra.”

³² Nanso afei monkenkan aforɔ no, “Nanso yeinom beko mu Daa.” ɛno ye sononko. Hwɛ, Daa Nkwa. *Daa* firi asemfua “Oniawieɛ mu,” na Oniawieɛ nni mfitiasɛɛ anaa awiɛɛ. ɛye daa *ne* daa. Afei ɛsɛ se ɛno ye mmuaɛɛ, hwɛ, ɛfiri se se mobɛkenkan Twerɛsem no yie paa a, mo behunu.

³³ “*Na yeinom befiri hɔ akɔ daa asotwe mu, nanso ɔteneneeni no. . .*” Abɔnefoɔ no beko daa asotwe mu, wɔbetwe wɔn aso berɛ kakra; ɛbia mfirinhya ɔpepɛm, me nnim, nanso nokoreni wɔbetwe mo aso wɔ mo bɔne ho. Mmom sɛdeɛ ɛtee se bɔne wɔ mfitiasɛɛ no, bɔne wɔ awiɛɛ. Na asotwe wɔ mfitiasɛɛ no, asotwe wɔ awiɛɛ. Na wɔbɔɔ amanehunukrom maa ɔbonsam ne n’abɔfoɔ. Mohu? Ne nyinaa ye. Afei, mewɔ ɔforɔ baako wɔ ha a merema mmuaɛɛ, wɔ simma kakra, a ɛye fe, wɔde bɔ mu.

Afei, nanso yeinom a wɔwɔ ha yi: “**Nanso ahennie no mma no wɔbetɔ wɔn agu esum mu,**” ɛno ye adekorɔ se wɔreyi wɔn afiri Onyankopɔn adwene mu anaa?

³⁴ Daabi, ɛrenye adekorɔ no ara. Afei, woretwe adwene asi Ayeforɔhyia Adidie no so. Afei, “Na ahennie no mma no,” sɛdeɛ wɔbisaa no wɔ ha no. Ahennie no mma no ne Yudafoɔ no, na wɔtoo wɔn guu sum kabii mu. Na wɔn—wɔato wɔn agu sum kabii

mu, na wakɔ bere a ɔsu ene agyadwoɔ ene setwere wɔ mu no mu. Wɔtoɔ wɔn guu esum kabii no mu ɛfiri se ebema wo ne me bere de asakyera yadwene, mmom wɔantu wɔn amfiri Onyankopɔn adwene mu da. Ne were remfiri Israel da. Na Israel, sɛdeɛ Twere Kronkron akenkanfoɔ biara nim no, wɔde gyina hɔ se “ahennie no mma.” Hwe, eye ahennie no, bɔhye no. Wɔ nsem foroɔ mu no, Onyankopɔn ne ɔman no redi dwuma, bere a Ɔne Israel diie no, a eno ne ahennie mma no.

³⁵ Afei, mo kae, Ɔkaa wɔ hɔ se, “Na Abraham ne Isak ne Yakob,” wɔ beaɛ baako, “wɔbeba na wɔbetena ahennie no mu wɔ awieɛ bere no mu.” Hwe, na enti Abraham, Isak ne Yakob beɔwɔ ahennie no mu; na wɔye, na wɔye nhyira ahennie no nnipa. Nanso ahennie no mma no wɔbetɔ wɔn agu sum kabii mu.

³⁶ Afei, baabi a wɔretwe adwene asi soɔ no firi ha eye ɔno—eye ɔno Ayeforoɔkunu no. Bere a Ayeforoɔkunu no reba, bere a na wɔn . . . Mmabunu no mu nnum puee kɔhyiaa Awurade no, na—na wɔnni ngo biara wɔ wɔn nkanea mu. Na aforoɔ nnum no—no faa ngo guu wɔn nkanea mu. Afei, se mobehye no nso a, eye mfonini ƆƆƆƆ, Ɔfa Yudani no ene Amanamanmuni no ho, se wapo wɔn no. Mo mfa nsie mo adwene mu se, nnipakuo mmiensa na ɛwɔ hɔ bere nyinaa: Yudani no, Amanamanmuni no (nokware no), . . . ; Yudani no, Amanamanmuni, ene Asafo no. Se mode enonom di afra a, mobekɔ ɔhaw mu bere a mobɛduru Adiyisem. Ɛfiri se se mo anye a . . .

³⁷ Te se Owura Bohanon ka kyerɛ me bere bi, ɔkaa se, “Billy, obiara a ɔbeɔ mmɔden akenkan Adiyisem no behu ahudeɛ pii. Aden,” ɔkaa se, “Ayeforoɔ bi na ɔwɔ asase so ha yi, na ɔno—na ɔtweaseɛ no repu nsuo firi n’ano mu se ɔne Ɔbaa no beɔi ako.” Na ɔkaa se, “Afei bere koro no ara a Ayeforoɔ no gyina hɔ se mpem ɔha ene aduannan-nnan” (Yehowa Adansedifoɔ nkyerekyerɛ) “wɔ Bepɔ Sinai so. Na bere koro no ara a Ayeforoɔ no wɔ Soro no.” Daabi, daabi mo aye mfomsoɔ.

³⁸ Nnipakuo mmiensa na ɛwɔ hɔ. Hwe, eno ye, Yudani a wapo no, ɛna mmaabunu a wɔdeda a nsuo no . . . Ɛnye ɔbaa no Asefoɔ, eye ɔbaa no Asefoɔ nkaeɛ no a ɔtweaseɛ no puu nsuo firii nano mu . . . Adiyisem 11. Na afei, nokoreni, Yudafoɔ mpem ɔha ene aduannan-nnan no na wɔnye nokore Ayeforoɔ no, wɔye Yudafoɔ asafo no nkaeɛ no. Na Yehowa Adansedifoɔ no nkyerekyerɛ no de wɔn to se Ayeforoɔ no, Menhunu senea wobetumi aye saa, ɛfiri se, enye Ayeforoɔ no.

³⁹ Se mobehye no nso wɔ Adiyisem mu hɔ a, Ɔkaa se, “Na wɔye mmaabunu.” Na wɔye ayitotofoɔ. Na hwan ne ayitotoni? Wɔye . . . Ayitotoni ye ɔwɛmfɔɔ a ɔwɛn ɔhemaɔ no, ɛfiri se na wɔye . . . aye . . . Na wɔye mmariɔ a wɔntumi nwo mma. Na wɔwɔ . . . Mo hyeɛ no nso, ɔkaa se, “Na wɔmfaa mmaa nguu wɔn ho fi”? Na wɔye asɔrefie awɛmfɔɔ. Na wɔye nkurofoɔ bi a Onyankopɔn hweɛ mu yii wɔn firii Yudafoɔ no a wɔayi wɔn no

mu. Afei, se mobehye no nso a . . . Se anka yebetumi anya eno bere kakra a, sedee ebetena mo adwene mu, baabi a mobetumi paa . . .

⁴⁰ Momma yenhwe Adiyisem, ti 7 no, na yebehunu wo ha seesei, baabi . . . deɔ Okaaee. Eyɛ adeɛ a eyɛ fe:

Na yei akɔyiri no . . . Me hunuu abɔfoɔ nnan a wɔgyinagyina asase mfatorɔ nnan no ano, . . . (afei, yei ne Hesekiel 9 di nse, baabi a ɔhunuu Yudafoɔ no sɛɛ no. Na eha ɔhunuu Amanamanmufoɔ no sɛɛ no, Adiyisem, ti 7 no) . . . *Na Me hunuu abɔfoɔ nnan a wɔgyinagyina asase mfatorɔ nnan no ano, kurakura mframa nnan no mu (mframa kyere “ɔko ne nitan”) . . . na mframa amma amfa asase no, anaɛ epo no, . . . anaase dua biara so. (na eno ye ɔko, “kurakura”)*

⁴¹ Oh, se yewɔ bere de bekyerɛkyere saa asemmisa yi mu yie a. Eno siie . . . Eno ne baabi a Russell de dii afra. Russell hyɛ nkɔm, hunuu yei se ereba. ɔhyɛ nkɔm se “ebeye Awurade Yesu Mmaee no,” na ɔnnim se eyɛ ɔno—ɔno Asafo no nsɔano no. Mohu?

⁴² Na eyɛ wɔn nwanwa senea ewiase ɔkokeseɛ no . . . Ewiase ɔkokeseɛ a Edikan. Monhwe, ebaa awieɛ wo ɔbubuo da a etɔso dubaako no, wo da no mu nnɔn dubaako; bosome a etɔso dubaako no, da a etɔso dubaako, ena ɔn a etɔso dubaako no. Na eno akɔyiri pɛɛ no, nsuu mu asubɔ wo Yesu Din mu no woyii no adi ena Honhom Kronkron mu Asubɔ no kyereɛ Asafo no. Saa pɛpɛpɛ, eno akɔyiri pɛɛ no.

⁴³ Se mo fa no wo Adiyisem mu a, senea yakyekyere No abo mu, na Filadelfia Bere ene Laodikea no ntam. Na Metɔdisfoɔ no nyaa Filadelfia bere no, onua ɔno. Na bere a edi akɔyire no, asafo bere no, na eyɛ Laodikea Bere no, a na eyɛ boturobodwo bere. Na ɔkaa wo ho se, “Mede epɔno masi ho (epɔno a wahini) masi w’anim.” Epɔno a wahini! Na se mobehwe saa Twerɛnsɛm no akɔ akɔyire a, ede Nkransɛm no nyinaa bebɔ mu baabi baako wo ho, de akɔyere mo pɛpɛpɛ.

⁴⁴ Monhwe! Eha se biribiara aye Agya, ɔba, Honhom Kronkron, wo asubɔ mu, (a ese se yekɔ mu tee) a na eyɛ Katolik gyidie koraa na enye Kristoni nkyerɛkyere. Daabi, owura. Me . . . Yewɔ no wo ha pɛɛ, anadwo yi, se yɛbe ba mu; yede nsem asekyere nwoma no, nso. Mohu? Aane, owura, na yede abakɔsem nso. Wɔammɔ obi asu te saa wo Twere Kronkron no mu da, anaase wɔanye wo mfrinhyia aha nsia a edikan wo Twere Kronkron no akɔyire. Na metumi nam Katolik nkyerɛkyere no ara so akɔyere wo ha se eyɛ nokore, se wɔye wɔn a wɔfirii aseɛ no, na wɔrepete na wɔrehwie.

⁴⁵ Wɔpue firii ho ko wuraa Wesley asafo no mu, ena wɔkɔ Metɔdis asafo no mu, ɔno Metɔdisfoɔ de faa mu ko Baptis, ena Baptis de faa mu, na edaso ara ye atorɔ nkyerɛkyere! Na metumi asane aba Twere Kronkron no mu na makɔyere mo se eyɛ nokore

se Twere Kronkron no kaa saa “mowɔ din se mote ase, nanso moawuwu.” Eye nokore perepere. Na wɔwɔ . . .

46 Metumi akyerɛ se eye nokore se Twere Kronkron no kyerekyerɛ se wɔde Ne Din beye adwuma wɔ asubɔ mu kɔsi sum bere no, sɛdeɛ bere a ɛtɔso nnan no—no tee . . . ɛwɔ asafo bere no—no, Pergamo Asafo Bere no. Na Ɔkaa se, ɛwɔ, saa mfie apem ahannum wɔ esum bere no mu no, obiara, ɔkaa se, “Wowɔ hann ketewa bi a aka, ɛfiri se woampa Me Din.”

47 Bere a ɛduruu saa bere foforo no so no, Katolik bere no, Ɔkaa se, “Wowɔ din se wo ‘te aseɛ,’ nanso wawuo! Na woapo Me Din.” Wo na wowɔ hɔ no. Wohu? Ne nyinaa ye mfonini fɛfɛ baako a ɛbɔ mu, Twere Kronkron no nyinaa.

48 Afei monhyɛ yei nso:

. . . *kurakura mframa nnan no mu . . .*

Na me hunuu abɔfoɔ foforo bi a ɛfiri Soro, a ɔkura Onyankopɔn a ɔteaseɛ no nsɔano: . . . (Nsɔano no)

49 Afei, ɛdeɛn ne Onyankopɔn a ɔteaseɛ no nsɔano no? Afei, mo anuanom Akwanhwefoɔ no morebeka se, “Monkae homeda no.” Mɛpe se mo kyere me ɛno wɔ Twereɛsem no mu. Ɛnni hɔ. Baabi baako nni hɔ . . . eye—eye nsɔano no . . .

50 Se wobɛkenkan Efesofoɔ 4:30, ntɛm so, wobɛhunu deɛ Onyankopɔn a ɔteaseɛ no Nsɔano no tee. Efesofoɔ 4:30 ka se, “Monho Nyankopɔn Honhom Kronkron no were a wɔde asɔ mo ano kɔsi mo gyee da no.” Ɛnye kɔsi ɔhyewɔ a ɛdisoɔ no, na mmom wanya Daa ahobammɔ (uh-huh). “Monho Nyankopɔn Honhom Kronkron no were a wɔde asɔ mo ano kɔsi mo gyee da no.” Monhwɛ se Efesofoɔ 4:30 anka saa a, afei momfa ano nkenkanɛe no momfa mfa Twereɛsem no a aka no nyinaa mu, na monhwɛ. Afei, “Wasɔ mo ano kɔsi mo gyee da no. Morenya Onyankopɔn a ɔteaseɛ no nsɔano no.”

51 Afei, monkae, Honhom Kronkron no wankyerkyere se Honhom Kronkron mu Asubɔ kɔsi Wiase Ɔkokɛsee a ɛdikan no akyi. Yadi yen—yen ahosepe afahye, mfirinhyia aduannan, anaase ahosepe afahye a ɛtɔso mfirinhyia aduannan no.

. . . *na ɔde nne kɛsee teaa mu kyereɛ abɔfoɔ nnan, a wɔama wɔn kwan se wɔnha asase anaase epo no,*

Ɔreka se, Monnha asase no, anaa epo no, anaase dua biara, kɔsi se yede agyirae besisi nkoa no . . . (afei morekɔ mo asemmisa no so, “mma no,” hwɛ) . . . yen Nyankopɔn nkoa no wɔn moma so. (monnha, monsee asase no, mommma hyeaman topaɛ nnto, monnye biribiara nwie kɔsi se wɔbesɔ yen Nyankopɔn nkoa no ano)

52 Afei, se anka yeɛbetumi de ɛno ako akyire hɔ na yekɔ akyire hɔ a, sɛnea mpo saa—saa *Ewiase Ɔkokɛsee no Baa Awieɛ*, ɛfa a ɛtɔso mmienu no, bere a Ɔsahene Allenby dii ako kɔsii se ɔduruu

Yerusalem hyeeso, na ɔde kaseɛ kɔbɔɔ Engresi Hene, na ɔkaa sɛ, “Mempe sɛ meto etuo wɔ kuro no mu, sedee no kronkronye tee nti.” Ɔkaa sɛ, “Edeɛn na meye?”

53 Ɔkaa sɛ, “Bɔ mpaɛɛ.”

54 Na ɔtu kɔɔ wiem faa so bio, na bere a wɔyɛɛɛ no, wɔkaa sɛ, “Allen na ɔreba no.” Na Nkramofɔɔ wɔ hɔ, wɔsusuu sɛ ɔkaa sɛ, “Allah na ɔreba no.” Na wɔsii frankaa fitaa no na wɔmaa wɔn nsa so na Allenby bɔɔ nsra wuraa Yerusalem na ɔdii so wɔ bere a wanto etuo, sedee nkɔmhye ahodoɔ no tee, a eye nokorɛ, na ɔsane dane maa Yudafoɔ no.

55 Afei wɔmaa Hitler so sɛ ɔntaa Yudafoɔ no, na ewiase nyinaa baabiara, na ɔpamoo wɔn baa hɔ.

56 Na Twere Kronkron no kaa sɛ Ɔde “wɔn besane aba wɔ ɔkɔdeɛ ntaban so.” Na bere a wɔfirii aseɛ baa akyire no. . . Kowaa krataa *Life* No ne afoforɔ no twereɛ ho nsem nnawɔtwe kakra a abɛsene korɔ no, baabi a wɔde mpem ahodoɔ sane baɛɛ, bɛwuraa Yerusalem, na wɔsoaa wɔn a wanyini pii no wɔ wɔn akyi. Wɔbisabisaa wɔn nsem. Mewɔ ne nyinaa wɔ ahoma so ɛna ne mfonini. Na ɔkaa sɛ. . . Eho na Dawid nsoromma-nnan frankaa no sene, ɛsene hɔ no; frankaa a akyere paa wɔ wiase no, bere a ɛdikan a wɔde resene ewiem beye mfinrhyia mpem mmieniu ni.

57 Yesu kaa sɛ, “Sɛ borɔɔɔma no yi yi nhaban a, saa awoo ntoatoasoɔ yi rentwam.”

58 Na eha na wɔde wɔn a wanyini reba, na wɔkaa sɛ, “Edeɛn? Moresane aba na mo abɛwuwu wɔ mo asase so anaa?”

59 Wɔkaa sɛ, “Daabi, y’aba sɛ yebehununa Mesaia no.”

60 Na, onuabarima, meka kyere wo, yaduru epono no ano! Nkoa no nie, wɔn a wɔretwen nohoa no. Enye Yudafoɔ yeyinom a wɔbesisi wɔɔ afa w’atorɔ se ho sɛ wɔbetumi a, ɛno nye Yudafoɔ no a Ɔrekasa fa ho no. Mmom eye wɔn a wɔwɔ fam hɔ no a wɔadi ɔno—mmara no so ene nnoɔma, a na wɔnnim mpo sɛ na Mesaia bi wɔ hɔ.

61 Na Onuabarima. . . wɔ Stockholm, Onuabarima Petrus, de Apam Foforɔ no ɔpɛpɛm kɔmaa wɔn, na bere a wɔnyaaɛ no na wɔrekenkan. Wɔkaa sɛ, “Eye, sɛ woi ne Mesaia no a, momma yen nhwe no sɛ ɔreye odiyifoɔ nsɛnkyerɛnneɛ no, na yebeɔye no adi.”

62 Fidie sum nie de ma me som adwuma! Na aka dɔnhwere mmieniu na maduru Yerusalem apono ano, na mawura mu, na mewɔ Cairo, Misraim. Na menenam hɔ, na Honhom Kronkron no kaa sɛ, “Nkɔ hɔ seesei.”

63 Me susuu sɛ, “Meredwendwene keke. Matɔ me tikiti dada, menam me kwan so. Ɔbarima no wɔ abɔntene hɔ sɛ ɔbehyia me, kuo no nyinaa, sukuu ahodoɔ ene dee ekeka ho.”

64 Me nante kɔɔ animu kakra, na Honhom no kaa sɛ, “Ɛnkɔ! Ɛnkɔ.”

65 Mesane kɔɔ tikiti wura no nkyɛn, me kaa sɛ, “Matwa tikiti no mu. Mɛpɛ sɛ mekɔ Athens, Greece, mekɔ Mars Hill.

66 Na ɔkaa sɛ, “Ɛyɛ, wo tikiti no de wo bɛkɔ Yerusalem, owura.”

67 Me kaa sɛ, “Mɛpɛ sɛ mekɔ Athens mmom sɛ anka mekɔ Yerusalem.” Honhom Kronkron no retwɛn, saa dɔn no nnya mmaae. Ɛnye bere papa.

68 Monhwɛ:

. . . wɔde agyirae besisi yen Nyankopɔn nkoa no wɔn moma so,

Ɔreka sɛ, Monnha asase no, . . . kɔsi sɛ yen . . . wɔde agyirae besisi yen Nyankopɔn nkoa no wɔn moma so. (obiara nim sɛ ɛno ne Honhom Kronkron Nsɔano no; monhwɛ)

Na metee wɔn a wɔasɔ wɔn ano no dodoo: . . . (afei, sɛ wɔnnye Yudafoɔ a, monhwɛ yei) . . . na wɔasɔ wɔn ano mpem ɔha aduanan-nnan Israel mma mmusuakuo nyinaa mu. (ɛnye Amanamanmufoɔ na ɛwɔ wɔn mu. Ɛno ne awieɛ bere mu)

69 Monhwɛ! Yuda abusuakuo no, mpem dummienu; Reuben abusuakuo no, mpem dummienu; na ɛba fam, Gad, mpem dummienu; Naftali, na—na—na ɛba fam nyinaa ba Aser, na—na Sebulon, ɛna saa Israel mmusuakuo dummienu no nyinaa. Na dummienu ahodoɔ dummienu ye deɛn? Mpem ɔha ne aduanan-nnan. Mpem ɔha ne aduanan-nnan no wɔ hɔ, Yudafoɔ! Ɛnye Amanamanmufoɔ, Yudafoɔ! Ɛno ne Ayeforɔ no nni biribiara ye. Enti Yehowa Adansedifoɔ aye mfomsoɔ wɔ wɔn nkyerekyerɛ no ho. Twerɛ Kronkron no ka no pefee sɛ wɔye “Yudafoɔ,” na wɔnye Amanamanmufoɔ. Wɔye Onyankopɔn nkoa, ɛna Amanamanmufoɔ no wansusu wɔn sɛ nkoa. Yeye mmamarima ɛne mmammaa, yenye nkoa.

70 Afei monkenkan deɛ aka No. Te sɛ onipa no a ɔredi wɔtamɛlɔ, ɔkaa sɛ, “Ɛye papa, nanso momma yenya bebreɛ nka ho.” Ne nyinaa ye, Onyankopɔn wɔ No bebreɛ wɔ ha. Afei, monhye no nso. Afei, afei yerekɔ nyiyimu 8 no:

Na Sebulon abusuakuo mu . . . wɔasɔ mpem dummienu ano. Yosef abusuakuo Nyinaa mu wɔasɔ mpem dummienu ano. Benyamin abusuakuo Mu wɔasɔ mpem dummienu ano.

71 Hwɛ, Yohane, a na ɔye Yudani no, ɔhunuu wɔn mu biara, ɔhunuu Israel mmusuakuo dummienu no; mpem dummienu firi abusuakuo biara mu, dummienu ahodoɔ dummienu eye mpem ɔha ne aduanan-nnan. Wɔn na wɔwɔ hɔ no, ɛnye Asafo no, Yudafoɔ no. Twerɛ Kronkron no kaa wɔ ha sɛ, wɔn nyinaa ye “Israel mma no,” abusua biara a wɔabɔ wɔn din.

72 Afei monhwε, nyiyimu 9:

Akyire yi (afei Ayeforɔ no nie) . . .

Yeinom akyiri no mehunui, . . . hwe, nnipakuo keseε, a obi ntumi nkane wɔn, . . .

73 W'asɔrefie ayitotofoɔ no na wɔwɔ hɔ no, wɔyε mpem ɔha ne aduanan-nnan, wɔyε beaeε ketewaa bi, asɔrefie awεmfɔɔ ketewa a wɔbεka Ayeforɔ no ho; na Ayeforɔ—na wɔdi Ayeforɔ no akyi. Wɔn ne mpem ɔha ne aduanan-nnan no, wɔdi Ayeforɔ no akyi; asɔrefie ayitotofoɔ no.

74 Monhwε! Sε εtee no, me nim sε wo bεkɔ akyire ha wɔ deε εtɔso 14 no, na wɔka sε, “Adɛn, wɔka Ayeforɔ no ho wɔ baabiara a wɔn . . .” Nokorε paa! Ayitotofoɔ no ne ɔhema no na wɔtu kwan kɔ baabiara a ɔkɔ. Nokorε! Mmom na wɔyε deen? Wɔnyε hweε sε wɔdi nakyi, na saa ne deε Twerεsem no ka no pεpεpε wɔ ha.

75 Monhyε no nso:

Na yeinom akyiri no . . . na, hwe, nnipakuo keseε, a obi ntumi nkane wɔn, a wɔfiri aman, . . . mmusuakuo, . . . nkurɔfoɔ, ne kasa . . . (ɔno na ɔwɔ hɔ no Amanamanmu Ayeforɔ no na ɔreba no, ne nyinaa yε) . . . yeinom gynagyina . . . Adwammaa no anim, (wɔn Agyenkwa na ɔwɔ hɔ no, Adwammaa no, εnyε mmara no; Adwammaa no, Adom) . . . wɔhyε ntaadeε fitaa, . . . (monhwε, wɔ simma kakra ntam, hwe sε ntaadeε fitaa no nye ahotefoɔ no tenene) . . . na wɔkurakura berε;

Na wɔde nne keseε teaa mu sε, . . . (sε yei nyε Pentekoste ɔhyewbɔ a, me ntee bi da) . . . wɔreka sε, Nkwagyε yε yεn Nyankopɔn a ɔte ahennwa no soɔ no, ne Adwammaa no dea.

Na abɔfoɔ no nyinaa atwa ahennwa no, ne mpanimfoɔ no ne ateasefoɔ nnan no ho ahyia, . . . wɔbutuu fam . . . wɔde wɔn anim butubutuu fam ahennwa no anim, na wɔkotoo Onyankopɔn,

Kaa sε, Amen: Nhyira, . . . animuonyam, . . . nyansa, . . . aseda, . . . anidie, . . . tumi, ahooɛn, yε yεn Nyankopɔn dea daa daa. Amen.

76 Eno gyegyε te sε nsraban nhyiamu berε, εnyε saa? Erebeysε hɔ! Hwan ne no? Mpem ɔha ne aduanan-nnan no anaa? εnyε saa koraa! Saa nnipakuo keseε a obi . . . wɔfiri mmusuakuo nyinaa, kasa, ne aman. Worentumi nhunu, m'adamfo dɔfoɔ?

77 Afei monhwε, monkenkan Eno. Afei:

Na mpanimfoɔ no mu baako bisaa, me sε, Yeinom yε hwannom na . . . wɔhyehyε ntadeε yuu fitaa yi? na wɔfiri he?

78 ɔpanin no ka kyerεε Yohane sε, a na ɔyε Yudani a ɔhunuu mpem ɔha ne aduanan-nnan no, ɔkaa sε, “Afei, mo nim wɔn, wɔn

nyinaa yɛ Yudafoɔ. Nanso yeinom yɛ hwannom? Ɛhe na wɔfiri baaɛ?" Hwɛ deɛ ɔpanin no kaaɛ? "Mpanimfoɔ no mu baako buaaɛ sɛ," (ɛno ne mpanimfoɔ no a ɛwɔ Ahennwa no anim no) "wɔbisaa me, sɛ, 'Hwannom ne yeinom a wɔhyehyɛ ntaɛɛ yuu fitaa yi? Na wɔfiri he? Afei, yɛn nyinaa nim Yudafoɔ no ɛne wɔn apam ɛne deɛ ɛkeka ho, nanso berɛ bɛn na yeinom baaɛ?" Afei monhwɛ:

Na meka kyereɛ no sɛ, Owura, wo na wonim. ("Me—me—menyɛ," Yohane kaa sɛ, "atwa me ho. Me nnim.") *Na ɔka kyereɛ me sɛ, Yeinom ne wɔn a wɔfiri ahohia kɛsɛɛ no mu,* ("Menam sɔhwɛ ahodoɔ ne saa amanehunu yinom, ɔberɛ ne mfidie, maba dada." Mohu?) . . . yeinom *firi ahohia kɛsɛɛ no mu, na wɔahoro wɔn ntaɛɛɛ, . . .* (wɔ asafo no mu? Ɛno gyegye yie anaa?) . . . *wɔahoro wɔn ntaɛɛɛ, ama no ahoa wɔ Adwammaa no mogya no mu.*

. . . wɔwɔ *Onyankopɔn ahennwa no anim, na wɔsom No awia ne anadwo . . .* (na wɔsom me wɔ me fie? Me yere. Ɛyɛ nokorɛ saa?) . . . na *ɛwɔ N'asɔrefie mu: . . .* (ɔno na ɔne me tena wɔ me fie ɛne me sikasem mu, ɔyɛ me yere. Ɔno ne deɛ ɔne me tɛɛ, na ɔsi me ntaɛɛɛ, na ɔsiesie nnoɔma ma me) . . . *na deɛ ɔte ahennwa no sɔɔ no betena wɔn mu.* (Oh, me, montie!)

Na *ɛkɔm renne wɔn bio, . . .* (ayɛ te sɛ wɔannya aduane kakra berɛ a wɔreba no) . . . *nso sukɔm renne wɔn bio; nanso owia rento wɔn bio, anaa ahuhuro.*

Na Adwammaa no a ɔwɔ ahennwa no mfinimfiri no bema wɔn aduane adi, na ɔbedi wɔn kan akɔ nkwa asutire ho: na Onyankopɔn bɛpepa . . . nisuo nyinaa afiri wɔn aniwa mu. (ɔno na Ɔwɔ hɔ no, w'Ayeforo na ɔwɔ hɔ no)

⁷⁹ Ɛhɔ na mo mpem ɔha ɛne aduanan-nnan no wɔ, ɛhɔ na mo nkɔa no wɔ. Enti "mma a wɔfiri Ahennie no mu no" ɛha, oni ɔfoɔ a wobisaa asem no, ɛyɛ a . . . deɛ obisaa saa asenhia yi. Me susu sɛ anka metumi agya no akɔyire ha wɔ a . . . baabi, nanso "berɛ a wɔbɛto wɔn atwene no," ɛnkyerɛ sɛ wɔbɛyi wɔn afiri Onyankopɔn adwene mu. Wɔbɛyi wɔn afiri honhom mu nnɛpa ho berɛ kakra. Mohu, wɔ berɛ kakra.

⁸⁰ Ɛfiri sɛ, berɛ a odiyifoɔ no hunuu Israel wɔ saa da yi a na ɔreba mu no, ɔkaa sɛ, "Ɛyɛ, berɛ a wɔbɛyi Homeda no afiri hɔ no Israel bɛwɔ hɔ anaa, na—na wɔtɔn wɔ Homeda no te sɛ da foforo biara, ɛne saa nnoɔma yi nyinaa anaa?" Ɔkaa sɛ, "Ɛyɛ, ɛbɛyɛ Wo—ɛbɛyɛ Wo pɛn . . . Ne werɛ bɛfiri Israel koraa anaa?"

⁸¹ Ɔkaa sɛ, "Sɛn na ne tenten tɛɛ kɔsi soro? Sɛn na asase mu ɔtɛ tɛɛ? Fa saa abaa no a ɛda wanim no susu."

Ɔkaa sɛ, "Mentumi!"

⁸² Okaa se, “Nanso mewere rentumi mfiri Israel da.” Nokoreni daabi! Israel mewere remfiri no da.

⁸³ Enti, mohu, *daa* ne *Oniawies* ye nnooma sononko mmieniu. Israel wotoo no tweneee, mmom wamfiri Onyankopon adwene mu. Na Paulo kasa fa ho wo ha, se na me wo a . . . bere besua adee a, anka metumi ako Tweresem no mu ntemso na . . . Anka metumi de akyerε mo, hwe, se eno ba m’adwene mu a.

⁸⁴ Paulo rekasa wo ha no, okaa se yen Amanamanmufoɔ nhweyie, kwan a yenam soɔ ne dee yeɛye. Wohu? Efiri se se Onyankopon ankora mman a edikan no so a, hwe, na wode yen abehye ho a, hwe, . . . Na Israel, a ofiraa won ani bere kakra no, okaa se. Bere kakra bi mu, Israel ani firaae. Eɛye nokore, nanso nkatanimu no wobeyi afiri won ani so. Na eno ne bere a Amanamanmufoɔ a wotwa toɔ no wobewo won ako Onyankopon Ahennie no mu, afei na woyi won nkatanimu no afiri Israel ani so. Na wɔbeka se, “Yei ne Mesaia no a na yerehwehu ahu No no.” Eno ye nokore, nanso na Amanamanmufoɔ pono no wato mu (adaka no—no wato mu), saa bere no adom biara nni ho bio—biara nni ho bio mma Amanamanmufoɔ no.

⁸⁵ Afei, mafa bere pii wo asemmisa baako ho. Na obi ka se, “Afei wankɔ me dee so.” Eɛye, yebeɛye no ntem na yahwe se yerentumi nkɔ so a.

⁸⁶ Ne nyinaa ye, tenten baako a—a nie. Na emu biara a obaa no bisaae anaase obarima no bisaae, anaase dee ɔye biara no, eɛye nokore.

53. Enye nokore se Awurade Yesu anwu mma wiase nyinaa, kyere se obiara a ɔwo wiase, na mmom . . . (Afei, mekyere eno ase, nanso obaa, obarima anaase obaa, dee ɔye biara, aye te se obaa ntwerese.) . . . **mmom mmom de ma yeinom—mmom de ma yeinom wo wiase nyinaa, dee Agya no de maa No? Yeinom a ansana wɔrehye wiase aseɛ no, Onyankopon hyehyee maa Daa Nkwa, na won a woyi won no sɛdee Ono Ara ne pe aniso tee?**

⁸⁷ Nokore paa, eɛye nokore! Saa ye nokore paa. Yesu wui de maa . . . enye se ɔde . . . ɔwo botae.

⁸⁸ Momma yenhwe, me gyedi se ono . . . Me—me gyedi se wakenkan . . . asemmisa bi aba yei ho:

54. Tweresem a akyyinyee nni ho ka kyere yen se yeinom ye won a wanni—ye won a wɔnnye won nkwa. Ne saa nti . . .

⁸⁹ Eno ye nokore paa. Tweresem no ka kyere yen se nnipa bi wo ho a woyi won too ho se Onyankopon bebu won fa.

⁹⁰ Wobere se wobekenkan eno, sɛdee ebefiri w’adwene mu bere biara anaa? Ne nyinaa ye, momma yemmue seesei nkɔ Yuda Nwoma no—eɛye Yuda dee no, Yuda na ɔrekasa wo ha.

Yuda deɛ, Yesu Kristo aka no, ne Yakobo nua no, de koma wɔn a Onyankopɔn Agya no ate wɔn ho, na wakora wɔn wɔ Yesu Kristo mu, na wɔafre wɔn:

91 Hwe deɛ ɔde rekɔma wɔn No? Ɛnye ɔdebɔneyeni no, ɛnye asempatre som nko ara, na mmom ɔde rekɔma wɔn a wɔate wɔn ho na wɔafre wɔn. Hwe, wɔn a wɔwɔ Ahennie no mu dada no.

Mmɔborɔhunu, ene asomdwoee, ene ɔɔ, nnɔso nka mo.

Adɔfoɔ, . . . enam se merebɔ mmɔden nyinaa matwere nkwaygyee a eye yen nyinaa dea no ho asem mabre mo nti, ahia me se metwere mebre mo, na mede matu mo fo se . . . mo mpere gyidie a wɔde ama ahotefɔ preko no ho.

Na nnipa bi awiawia wɔn ho aba mu a wɔfiri tete ayi wɔn ato ho ama saa atemmuo yi, . . . (sen?) . . . wɔdane yen Nyankopɔn adom no ahohwie, . . .

92 Wayi wɔn ato ho firi tete! Ɛnye se Onyankopɔn te ahenwa no so na ɔkaa se, “Mɛgye onipa sei nkwa, mɛhwere onipa seɛ.” Na ɛnye saa! Onyankopɔn wui, na bere a Yesu wuiɛ no, mpata no kataa asase so nyinaa maa onipa biara. Nanso Onyankopɔn, ɔnam nim a ɔnim dada so . . . Ɛnye se Ɖbe . . . Ɖnni ɔpe se obiara beyera. Na ɔpe se obiara nya nkwaygyee. Na eno ye Ne—na eno ye Ne Daa botaɛ. Nanso se na Ɖye Onyankopɔn a, na Ɖnim wɔn a wɔbegye wɔn nkwa ne wɔn a wɔngye wɔn nkwa. Se na Ɖnnim a, ɛnee na Ɖnye daa Nyankopɔn. Enti Twere Kronkron no kyerekyere saa. Se yeбетumi . . .

93 Se yewɔ bere de bedane akɔ Romanfoɔ ha, ti 8 no a, na mobetumi akenkan. Romanfoɔ, ti 9 no, baabi forɔɔ bebree wɔ Twere Kronkron no mu. Efesofɔɔ, ti 1 no. Na mobetumi ahunu se Onyankopɔn nyitohɔ no, sɛdeɛ ebetumi agyina, Onyankopɔn maa apam no a mmara biara nni ho. Ɖsomaa Yesu se ɔbewu de ama wɔn a Ɖhunuu wɔn sieɛ no. Wohu?

94 Ɛnye se woka se, “Ɛye, woka se Onyankopɔn nnim se ɔbenya nkwaygyee anaase ɔrenya?” Na Onyankopɔn nim se wɔbegye wo nkwa, anaase ebia wɔbegye wo anaase wɔnnye wɔɔ, ansaana ewiase ɛrefiri aseɛ, anaase na Ɖnye Nyankopɔn.

95 Mo nim deɛ asem daa kyere? Monhwe . . . monhwe nsem asekyere nwoma no mu na monhwe deɛ asem daa kyere. Aden, na Ɖnim ɔkramandwie biara a ɔbeba asase so, nwansena biara, aboa biara, yadeɛ aboa biara. Na ɔnim ansaana wɔreba, anaase Ɖnye Nyankopɔn. Nokore ni, na Ɖnim. Ne nyinaa ye.

96 Afei, wɔ mu ho no, Onyankopɔn na ɔntumi—nka se, “Mɛfa wo, na mede wo akɔ amanehunukrom; na mɛfa wo, na mede wo akɔ Ɖsoro.” Onyankopɔn na ɔpe se mo mmieniu kɔ Ɖsoro. Nanso na ɔnam nim a Ɖnim dada so se ɔbaako beye osisifoɔ, na ɔforɔɔ baako no beye owura nimuonyamfoɔ. Wohu? Ne saa nti na ɛse se

Ɔsoma Yesu bɛwuo, sɛ ɔbɛgye saa nnipa no a na Ɔnim sɛ ɔbenya nkwa no. Mo ate aseɛ?

Afei monhwɛ ha:

Twerɛnsɛm ka kyere yen a akyyinɛ nni mu sɛ yeinom ne wɔn a wɔnnɔa nkwagyɛɛ.

55. Ne saa nti sɛ mpata no kataa wɔn nyinaa. . . Adam asefoɔ nyinaa so a, na ebinom yeraae esiane sɛ wɔn amfa wɔn ho anhyɛ bɔhyɛ no ase nti, anaase nhyehyɛɛ no, wɔnyɛ . . . bɛtumi- . . . faahodie . . . ɔbɛyɛ . . . ɛbɛyɛ tumi kɛsɛ asene Daa nhyehyɛɛ ne Onyankopɔn Tumfoɔ no botaeɛ? Ɛbɛyɛ sɛ . . . (Onipa no seesei, wɔ asemmisa a ɛtɔso mmienɔ yi ho, ɔrebisa.) Onipa no ara ne pɛ ɛmmɛyɛ tumi kɛsɛ nsene Daa nhyehyɛɛ ɛne Onyankopɔn Tumfoɔ no botaeɛ?

⁹⁷ Daabi, me nuabarima anaase onuabaa. Nokore ni enye saa! Biribiara nni hɔ a tumi wɔ mu paa . . . Onipa no ara ne pɛ sɛ wode toto—ɔno Onyankopɔn Daa botaeɛ a ɛfa atemmɔ ho a enye yie da. Ɛrentumi nye yie, hwɛ.

⁹⁸ Afei, w'asemmisa a ɛdikan no na ɛye papa. W'asemmisa a ɛtɔso mmienɔ no rentumi nye hɔ, adamfoɔ. Ɛfiri sɛ monhwɛ, monhwɛ kwan a wɔatwerɛ no wɔ ha, hwɛ: “Onipa no ara ne pɛ ɛmmɛyɛ tumi kɛsɛ nsene Daa nhyehyɛɛ ɛne Onyankopɔn Tumfoɔ no botaeɛ?” Adɛn, nokore ni enye saa. Ɛbɛyɛ dɛn na onipa pɛ no bɛtumi anya tumi kɛsɛ paa asene Onyankopɔn Tumfoɔ no botaeɛ? Na onipa a ɔwɔ ne honam tebea mu wɔ ɔpɛ ma dɛɛ ɔrehwehwɛ, nya tumi dodo sene dɛɛ Daa, Nyankopɔn a owie pɛ no bɛyɛ? Nokoreni enye! Ɛrentumi nye hɔ, hwɛ. Daa Nyankopɔn no, Dɛɛ ne botaeɛ wie pɛ no, ɛbɛyɛ dɛn na wobɛtumi aka sɛ a—a honam mu onipa a ɔwɔ fam ha, ɛmfa ho ne senea (na ɔbɛtumi ayɛ), ne botaeɛ ahodoɔ no rentumi ne yei nye pɛ: ɔno—ɔno Daa Nyankopɔn Tumfoɔ no ɛna ne botaeɛ.

⁹⁹ [Onuabaa bi kasa kyere Onuabarima Branham—Ɔs.] Aane. [“Ɛye me ya. Na mɛpɛ sɛ me bisa asem bi, na—na wo ante dɛɛ na me rekyere wɔ hɔ ase.”] Aane, ne nyinaa yɛ, onuabaa. [“Me nnye saa nni koraa, Na mekyere sɛ ‘Onyankopɔn Daa botaeɛ di mu sene onipa no ara pɛ.’”]

¹⁰⁰ Ɛye nokore. Oh, ɛye, me—makenkan no mfoɔsoɔ mu afei, hwɛ. Ne nyinaa yɛ. Aane, afei wo yɛ nokore pɛpɛɛpɛ, onuabaa. Na me nnim sɛ ɛye wo—w'asemmisa. Ne nyinaa yɛ. Nanso, hwɛ, baabi a me nyaa no wɔ ha no, hwɛ, . . . Afei ma me nhwɛ, “Akata Adam asefoɔ nyinaa so, na ebinom yeraae ɛfiri sɛ wɔamfa wɔn ho—wɔn ho anhyɛ ne nhyehyɛɛ no ase, onipa no ara ne pɛ rentumi nye tumi kɛsɛ paa nsene Onyankopɔn Tumfoɔ Daa nhyehyɛɛ ne ne botaeɛ?” Hwɛ, me—mankyerɛ w'adwene no ase yie wɔ hɔ. Aane, Daa Nyankopɔn Tumfoɔ botaeɛ no. Ɛye, ɛno wie biribiara.

¹⁰¹ Me susu se obiara te saa ase. Wote aseɛ, ma wo nsa so. Ɛye—eye Onyankopɔn Tumfoɔ Daa botaeɛ no, nokore ebɛboro—ebɛboro deɛ onipa betumi aye so.

Afei:

56. Mente aseɛ fa nsuo mu asubɔ ho, wɔ ti 28 no . . . nyiyimu 19, ɛwɔ Mateo. Ɛdeɛn na yei kyere?

¹⁰² Ɛye, afei, ebia mɛfa simma kakra wɔ yei ho. Na ma obi ne me mmue se wobɛ, nkɔ Mateo, ti 28 no, ene nyiyimu 19 no. Na yɛbɛhunu, sɛdeɛ onipa no teɛ . . . aduonu-nnum . . . Afei, Yei bɛma wo ahodɛn se wo ne No betena a. Ɛye—eye papa, wuhu. Ɛnye asɛmpatre, mmom Ɛye . . .

¹⁰³ Afei yen . . . Afei eha ne baabi a nnipa bɔ mmɔden ka se, “Abirabɔ wɔ Twere Kronkron no mu.” Afei, mɛpe se obi bue kɔ . . . wɔ Mateo 28:19. Anaase, daabi, mɛpe se obi . . . Mateo 28:19. Mɛpe se obi bue kɔ Asomafoɔ no nnwuma 2:38. Wowɔ wo Twere Kronkron no wɔ hɔ, Onuabarima Neville?

¹⁰⁴ Na mɛpe se mo kenkane ma mo ho seesei ara. “Na mɛkyere mo abirabɔ paa wɔ Twere Kronkron no mu. Ɛna deɛ—deɛ Twere Kronkron no . . . Nnipa no ka se ‘Twere Kronkron no ne ne Ho mmɔ abira,’ Mɛpe se mode yei kɔ adwendwene mu.”

¹⁰⁵ Na yei ma abenfoɔ no dwendwene paa. Nanso Ɛye—Ɛye sima. Afei mɛkenkan Mateo 28:19, mo nni makyi. Na mo mu binom a mowɔ Asomafoɔ no nnwuma 2:38, mo nsiesie mo ho. Mɛfiri aseɛ wɔ nyiyimu 18 no, yei ne Mateo ti a ɛtwa toɔ:

Na Yesu baae na ɔbɛkasa kyereɛ n’asua . . . kasa kyereɛ wɔn, se, Wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ama me. (ɛhe na Agya no tumi wɔ?)

¹⁰⁶ Se wɔde tumi nyinaa a ɛwɔ Soro ene asase so ama Yesu a, Onyankopɔn na ɔnni tumi afei, na Ɔnni anaa? Anaase Ɔkaa asem bi keke anaa? Na Ɔreka aseresɛm anaa? Na ɔrekyere Ɛno! Monnye nni se na Ɔrekyere Ɛno anaa? Ɛye, se wɔde tumi nyinaa ama No a, ɛnneɛ na Onyankopɔn tumi wɔ hen? Na ɔye Onyankopɔn! Ɛno ye pɛpɛpɛ. Ɛno nko ara ne adeɛ a ɛwɔ hɔ. Ɛno ne deɛ na ɛwɔ hɔ nyinaa. Hwe, na Ɔye Onyankopɔn; anaase obi te hɔ, a na ɔwɔ tumi, na ɔnni no bio. Wuhu? Enti worentumi—worentumi mma No nye basabasa. Yɛbeduru saa ade korɔ yi ara so wɔ ha. Ne nyinaa ye:

. . . Tumi nyinaa a ɛwɔ soro ene asase so ye . . . ɛwɔ soro ene asase so.

Enti monkɔ, . . . nkɔkyerekyere aman nyinaa, mommɔ wɔn asu wɔ Agya no, ene Ɔba no, ene Honhom Kronkron din no mu:

Monkyerekyere wɔn se wɔnni deɛ mahye mo nyinaa so: . . . hwe, Me ne mo wɔ hɔ nna nyinaa, mpo de kɔsi wiase awieɛ.

107 Asomafoɔ no nnwuma 2:38, afei obi nkenkan. Montwen simma. Asomafoɔ no nnwuma, ti 2 no, nyiyimu 38 no. Afei, montie no yie seesei, na yenya boasetɔ, na yebɛhunu seesei. Afei, yei ye nna du akyi a Yesu ka kyerɛ wɔn seesei, Mateo 28:19, “Enti monko, nkɔkyerɛkyerɛ aman nyinaa, na mommɔ wɔn asu wɔ Agya no, ɔba no, ene Honhom Kronkron no din mu.”

108 Afei, Petro, nna du akyi no. . . Na wɔnkaa asem foforo biara da. Wɔkɔɔ Yerusalem abansoro dan no mu, na wɔtwenee wɔ ho (nna du) sɛ Honhom Kronkron no bɛba. Dodoɔ sen na wɔnim saa? Wɔ saa beaɛ yi. Petro Nie, Petro na ɔwɔ Ahennie no nsafoa. Ne nyinaa ye, yebɛhunu deɛ ɔye. Mateo, anaase me kyere Asomafoɔ no nnwuma 2, momma yemfa nyiyimu 36 no:

Enti ma Israel fie nyinaa nhunu ampa, sɛ Onyankopɔn de Yesu yi ara, a mo. . . mosenee no no, aye Awurade ne Kristo.

“Mmienu no Awurade ne Kristo.” ɛnye nwanwa, ɔsoro ne asase so tumi nyinaa na wɔde ama No.

Afei bere a wɔtee yei no, ɛwowɔɔ wɔn akoma mu, na wɔka kyerɛ Petro ene. . . asomafoɔ no a aka no, Mmarima ne anuanom, edeeɛ na yenye?

Petro buaa sɛ. . . *Petro ka kyerɛ wɔn sɛ, Monsakyera mo adwene, mo nyinaa, na wɔmmɔ mo asu wɔ Yesu Kristo din mu mma mo bɔne fakye, na mo benya Honhom Kronkron akyedee no.*

109 Afei, abirabɔ bi wɔ ho, Mateo kaa sɛ, “Mommɔ Asu ɛwɔ Din no mu: Agya, ɔba, Honhom Kronkron,” na Petro kaa wɔ Asomafoɔ no nnwuma 2:38, nna du akyi, “Monsakyera mo adwene, na wɔmmɔ mo asu wɔ Yesu Kristo Din mu.”

110 Afei bere a edi ho a wɔkasa faa adwensakyera ho—ho, anaase, asubɔ, wɔ Twere Kronkron no mu no, eye Asomafoɔ no nnwuma no—no ti 8 no, bere a Filipino kɔɔ ho na ɔkaa asem no kyerɛ. . . kyerɛ—kyerɛ Samariafoɔ no. Na wɔnyaa Honhom Kronkron no, na wɔbɔɔ wɔn asu wɔ Yesu Kristo Din mu.

111 Bere a edi ho a wɔkaa ho asem, na eye bere a Amanamanmufoɔ no nsa kaa No, Asomafoɔ no nnwuma 10:49:

Na bere a Petro. . . gu so reka nsem yi no, hwe, Honhom Kronkron no beguu. . . wɔn a wɔtee nsem no nyinaa so.

ɛfiri sɛ wɔtee sɛ wɔde tekyerɛma foforo rekasa, na wɔreyi Onyankopɔn aye. Afei Petro kaa sɛ,

Onipa bi betumi asi nsuo ho kwan, wɔhunuu sɛ yeinom. . . wɔnyaa Honhom Kronkron no sɛdee yenya no mfitiasɛ no?

Na ɔhyɛ sɛ wɔmmɔ wɔn asu wɔ Awurade Yesu Kristo din mu.

112 Afei ma me nya biribi wɔ ha, nkyere mo biribi ketewa bi sdeɛ mo werɛ mfiri; mereyɛ mfatoho ketewa bi. Mede reto. . . Dodoo sɛn awooɔn- . . . aman ahodoɔ mu nnipa sɛn na ɛwɔ wiase? Mmiɛnsa na ɛwɔ hɔ: Ham, Sem, ne Yafet nkurɔfoɔ. Dodoo sɛn na monim saa? Yɛfiri saa Noa mma mmiɛnsa no mu. Ham nkurɔfoɔ, Sem nkurɔfoɔ. . . Yafet nkurɔfoɔ yɛ Anglo-Sason, Sem nkurɔfoɔ yɛ. . . Awooɔ ntoatoasooɔ mmiɛnsa no, ɛno yɛ: Yudani, Amanamanmuni, ne Yuda fa ne Amanamanmuni fa. Afei, monhyɛ no nso, berɛ a ɛhɔ. . . na *yɛi* yɛ Ham. . . Sem, Ham, ne Yafet.

113 Afei, berɛ a ɛdikan a wɔkasa faa asubɔ ho no, na ɛyɛ Yohane Suboni na ɔkasa faa ho. Dodoo sɛn na monim sɛ ɛno yɛ nokore? Ne nyinaa yɛ, mede *ɛno* rebɛto ha, akyirikyiri ha, Yohane Suboni no. Na Yohane bɔɔ nnipa no asu wɔ Yordan asutene no ho, ɔhyɛ wɔn sɛ ɛsɛ sɛ wɔsakyera wɔn adwene na wɔne Nyankopɔn toto no yie, na wɔntɔn wɔn ntoma, na wɔma ahiafoɔ aduane nni, na asraafoɔ no mma wɔn akatua nsɔ wɔn ani, na wɔne Onyankopɔn toto no yie. Dodoo sɛn na monim saa? Na ɔbɔɔ wɔn asu wɔ Yordan asutene no mu, wamfa nsuo ampete wɔn so, wanhwie angu wɔn so, mmom wode wɔn hyɛ mu! Sɛ wonnye Ɛno nni a, nsem asekyere nwoma no nie, hwɛhwɛ mu sɛ ɛnye *baptizo*, a ɛyɛ “wɔmmɔ asu, wode rehyɛ mu, wode rehyɛ aseɛ, wasie.” Afei, berɛ a ɛdikan a wɔkasa faa asubɔ ho no, na ɛyɛ hɔ.

114 Berɛ a ɛtɔso mmienu a wɔkasa faa asubɔ ho no, Yesu na ɔhyɛɛɛ, Mateo 28:19.

115 Berɛ a ɛdi hɔ a wɔkasa faa asubɔ ho no, na ɛyɛ Asomafoɔ no nnwuma 2:38.

116 Berɛ a ɛdi hɔ a wɔkasa faa asubɔ ho no, na ɛyɛ Asomafoɔ no nnwuma ti 8 no.

117 Berɛ a ɛdi hɔ a wɔkasa faa asubɔ ho no, na ɛyɛ—ɛyɛ Asomafoɔ no nnwuma ti 10 no.

118 Na afei yɛfiri berɛ a Yesu baabi a ɔkaa sɛ, ɛha, “Enti monko, nkɔkyerɛkyere aman nyinaa, mommɔ wɔn asu wɔ Agya no, ɛne Ɔba no, Honhom Kronkron Din mu.”

119 Afei momma yɛntenetene saa Twerɛsem yi, kane. Maka makyere mo sɛ “Twerɛsem baako biara nni Twerɛ Kronkron no mu a ɛne ɔforɔɔ bɛbɔ abira.” Mɛpɛ sɛ wode ba me nkyɛn. Mabisa saa mfinrhyia aduonu-nsia ni, na me nhunu bi nso. Twerɛsem biara nni hɔ a ɛbɔ abira- . . . Sɛ ɛne No bɔ abira a, ɛnneɛ na ɛyɛ onipa-atwerɛdeɛ asem. Daabi, owura, abirabɔ biara nni Twerɛ Kronkron no mu!

120 Afei yɛi na mo kaa sɛ, “Ɛdeen na ɛfa *ɛno* ho?”

121 Ɛha na Yesu gyina reka sɛ, “Enti monko, nkɔkyerɛkyere aman nyinaa, mommɔ wɔn asu ɛwɔ Agya, Ɔba, Honhom Kronkron Din mu.”

122 Na Petro danee ne ho, na ɔkaa se, “Monsakyera mo adwene, mo nyinaa, na wɔmmɔ mo asu wɔ Yesu Kristo Din mu.”

123 “Eho na mo abirabɔ no wɔ.” Wohwe a ete saa. Afei, se wode honam adwene na erekenkan a, na enye akoma wabue mu a, ebeye abirabɔ.

124 Nanso se mo bekenkan No wɔ adwene a-wabue mu a, “Honhom Kronkron no de yei ahunta anyansafoɔ ne animdefoɔ,” Yesu kaa saa, na ɔdaa Onyankopɔn ase de maa saa, “ena wayi No adi akyerɛ nkɔkoaa a wɔbesua.” Se wowɔ adwene a, na enye pesemenkomenya adwene a, na mmom akoma a ɔwɔ ɔpe se ɔbesua adeɛ a, Honhom Kronkron no bekyerekyere mo saa nnooma yinom.

125 Afei se ense no a . . . Wo kaa se, “Ebeye den na wahu se woye nokore?” Eye, ene Tweresem a aka no ye pɛpɛpɛ. Se wo anyɛ a, wonya abirabɔ paa wɔ ha.

126 Afei mɛpe se me bisa mo asem. Yei ne Mateo ti a edi akyire no. Mefa no wɔ tebea kakra bi mu, sedee mo mu biara . . . mmɔfra no bete Eno ase.

127 Yɛmfa no se, se wo kenkane ɔɔ asem bi, na n’akyi ɔkaa se, “Na Maria ne Yohane tenaa anigyee mu akyire yi.” Eye, wonhunu dee na Yohane ne Maria tee a wɔtenaa anigyee mu akyire yi. Afei, se wope se wo hunu dee Yohane ene Maria ye a, ebeye se wo besane akɔ nwoma no mfitiaseɛ na wahunu dee Yohane ene Maria tee. Afei sane kɔ akyire ha na hunu dee na Maria tee, ene abusua a ɔfiri mu baaee; na dee Yohane na ɔtee, ene abusua a ɔfiri mu baaee, ene dee na ne din de, ene senea na wawaree, ene dee efa ho nyinaa. Eye nokore saa?

128 Eye, saa ara na etee wɔ Twerɛ Kronkron akenkan mu wɔ ha. Bere . . . Hwe, Yesu anka da se, “Monkɔ nkɔbɔ nnipa no asu wo Agya no din mu, ewɔ ɔba no din mu, ewɔ Honhom Kronkron no din mu,” kwan a nyamentansa nkurɔfoɔ no bɔ asu. Tweresem biara nni Twerɛ Kronkron no mu de ma saa. Wanka da se, “Ewɔ adin no mu (a-d-i-n), adin” Agya no, ɔba, ene Honhom Kronkron.

129 ɔkaa se, “Ewɔ (d-i-n) no din,” baakokabea. Monhwe mo Twerɛ Kronkron no mu wɔ ho na monhwe se eno ye nokore a, Mateo 28, “Ewɔ *Din* no mu.”

130 Enye “ewɔ Agya no din mu, ewɔ ɔba no din mu . . .” eno ne kwan a nyamentansa ɔsenkani fa so bɔ asu. “Ewɔ Agya no din mu, ewɔ ɔba no din mu, ene ewɔ Honhom Kronkron no din mu.” Eno nni Twerɛ Kronkron no mu mpo.

131 “Afei ewɔ din no mu . . .” Wo kaa se, “Eye, afei ewɔ ‘Agya, ɔba, ene Honhom Kronkron no din mu.’” Ennee na Din bi wɔ ho.

132 Eye, *agya* ye din anaa? Dodoɔ sen na monim se *agya* nye din? *Agya* ye abodin. *ɔba* nye din. Dodoɔ sen na monim se *ɔba* nye din? Agyanom dodoɔ sen na mowɔ ha? Momma mo nsa so. Mma

dodoɔ sɛn na mowɔ ha? Momma mo nsa so. Ɛye, mo mu hwan na wɔfrɛ no “Ɔba”? Mo mu hwan na wɔfrɛ no “Agya”? Ne nyinaa ye, *Honhom Kronkron* nye din, *Honhom Kronkron* ye deɛ Ɔye. Nnipa dodoo sɛn na mowɔ ha? Momma mo nsa so. Wohu? Wo na wowɔ hɔ no, Honhom Kronkron no ne deɛ Ɔye. *Agya*, *Ɔba*, ɛne *Honhom Kronkron*, ɛmu baako biara nye din; din biara nka ho.

133 Ɛye, afei, sɛ Ɔkaa sɛ, “Mommɔ asu ɛwɔ Agya no, Ɔba ɛne Honhom Kronkron Din no mu,” ɛbeyɛ sɛ yɛbɛkɔ yɛn akyi na yahwehwɛ Deɛ Agya, Ɔba, ɛne Honhom Kronkron ye. Momma yɛmmue nkɔ Mateo ti 1 afei, hwɛ Deɛ saa Onipa yi ye sɛ ɛsɛ sɛ yɛbɔ asu wɔ Din mu. Na yɛbɛfiri aseɛ seesei wɔ Mateo, ti 1 no, ɛne nyiyimu 18 no. Monkenkan no yie, mo nyinaa.

134 Afei, wo a wo bisaa asem no, mɛpɛ sɛ me ma nhwɛsɔ ketewa bi wɔ ha. Afei mede nnoɔma mmiensa bɛto ha sɛdeɛ wo bɛte aseɛ pefee, (mɛreyɛ nhwɛsɔ no) saa Twɛrɛ Kronkron yinom ne nwoma ahodoɔ, reyɛ nhwɛsɔ.

135 Ne nyinaa ye, mɛpɛ sɛ mo hwɛ me yie, na obiara nni m’akyi seesei. Afei, *yɛi* ne Onyankopɔn Agya no. *Yei* ne Onyankopɔn Ba no. *Yei* ne Onyankopɔn Honhom Kronkron no. Afei, dodoo sɛn na mote aseɛ? Monka nni makyi. Hwan na ɔwɔ fam *ha* yi? [Asɔrefoo no ka sɛ, “Honhom Kronkron.”—Ɔs.] Honhom Kronkron. Hwan na ɔwɔ *ha* yi? [“Agya.”] Hwan na ɔwɔ *ha* yi? [“Ɔba.”] Afei, ɛno ne kwan a nyamentansafoɔ no gye saa di, Wohu, ɛno ma yeyɛ abosonsomfoɔ, wɔyɛ saa ara sɛdeɛ wɔbɛtumi ayɛ.

136 Yudani no; ɛno ne deɛ nti a worentumi nye hwee wɔ Yudani ho. Ɔkaa sɛ, “Worentumi ntwitwa Onyankopɔn mu asinasini mmiensa na woremfa No mma Yudani.” Nanso, nokorɛ ni ɛnye saa, worentumi nye me saa mpo. Wohu? Daabi, owura. Ɔye Onyankopɔn baako. Saa pɛpɛpɛ. Ɛnye Onyankopɔn mmiensa. Afei monhyɛ no nso senea—senea—senea Ɛye sima fa.

137 Afei yɛrebɛhwɛhwɛ mu. Afei, hwan ne... *Yei* ne Hwan? Ebinom kasa seesei. Onyankopɔn Ba no. Ɛye nokorɛ saa? *Yei* ne Ɔba no. Ɛye, afei N’Agya ye Onyankopɔn. Ɛye nokorɛ saa? Dodoo sɛn na mogyedi sɛ N’Agya ye Onyankopɔn? Momma mo nsa so. Dodoo sɛn na mogyedi sɛ Onyankopɔn ye Yesu Kristo Agya? Ne nyinaa ye.

Afei na sɛdeɛ Yesu Kristo awɔɔ tɛɛ nie: . . .

138 Afei yɛrɛkɔ akyire ahwehwɛ Deɛ Agya, Ɔba, ɛne Honhom Kronkron ye, a Mateo kaa sɛ “mommɔ asu ɛwɔ Din no mu.” Hwɛ, Din no; ɛnye adin seesei, ɛfiri sɛ wɔrentumi nye adin, ɛfiri sɛ din biara nni hɔ.

Afei na sɛdeɛ Yesu Kristo awɔɔ tɛɛ nie: Bɛrɛ a . . . ne maame Maria wɔde no maa Yosef awareɛ no, na wɔnnya nhɔyiaa mu no, wɔhunuu sɛ ɔnyem deɛ ɛfiri Onyankopɔn Agya no. (Twɛrɛ Kronkron no ka saa? Edeɛn na Twɛrɛ Kronkron no ka?). . . wɔhunuu sɛ ɔnyem deɛ ɛfiri Honhom Kronkron mu.

139 Afei *yeinom* mu hwan na ɔye N'Agya? Afei, Twerɛ Kronkron no kaa sɛ *yei* ne N'Agya, ɛna Yesu kaa sɛ na *yei* ye N'Agya. Afei, hwan na ɔye N'Agya? Afei, sɛ na ɔwɔ agyanom mmienu a, afei ɛdeɛn na ɛfa ho? Sɛ na ɔwɔ agyanom mmienu a, ɔye adwaman ba.

140 Afei momma yenkenkan nkɔ animu kakra:

Na ne kunu Yosef, ye onipa tenenee, na ɔmpɛsɛ ɔgu n'ananim ase dwam nti, ɔbɔɔ ne tirim sɛ ɔbɛgyaa no kokoam.

Nanso berɛ a ɔredwennwene yeinom no, hwe, Awurade bɔfɔɔ yii ne ho adi kyerɛɛ no wɔ daɛɛ mu, ɔreka sɛ, Yosef, wo a woye Dawid ba, nsuro sɛ wobɛfa wo yere Maria aba wo nkyɛn: ɛfiri sɛ deɛ ɔnyem no firi. . . [Asɔrefɔɔ no ka sɛ, "Honhom Kronkron mu"—ɔs.]

141 ɔno *Deɛn?* Honhom Kronkron No? Ɛye, ɛbɛye ɛɛn na Agya no bɛtumi aye N'Agya, na Honhom Kronkron no aye N'Agya wo berɛ korɔ no ara mu? Ɛnneɛ, na Wanya agyanom mmienu afei, sɛ saa ye nokorɛ a. Daabi, owura! Honhom Kronkron No Ye Onyankopɔn. Honhom Kronkron No YE ONYANKOPɔN. Enti Onyankopɔn ɛne Honhom Kronkron no ye Ade korɔ no ara, anyɛ saa a na Wanya agyanom mmienu.

142 Hwɛ, yɛhunu deɛ *Yohane ɛne Maria* ye, berɛ kakra akyi. Ne nyinaa ye, yɛhunu sɛ ebɛa Petro ɛne Mateo rebɔ mmɔden sɛ ɔbaako ne ɔfoforɔ rebɔ abira anaase wɔrenye, hwɛ sɛ Twerɛsem no ne ne Ho bɔ abira a. Ɛye honhom mu nteaseɛ a ɛnni hɔ. Ɛye nokorɛ.

Nanso berɛ a ɔredwennwene yeinom. . .

143 Manya ɛno baako, nyiyimu 20 no. Afei nyiyimu 21 no:

Na ɔbɛwo ɔbabarima, . . . (Saa Onipa yi, a na ɔfiri yeinom? Onipa baako, Onyankopɔn.) . . . na wɔbɛfrɛ ne din . . . (Ɛdeɛn?) [Asɔrefɔɔ no bua sɛ, "YESU"—ɔs.] . . . ɛfiri sɛ ɔbɛgye ne man afiri wɔn bɔne mu.

. . . na yei nyinaa yɛɛ hɔ, na . . . deɛ Awurade nam odiyifoɔ no so kaaɛ no aba mu, sɛ,

Hwɛ, ɔbaabunu benyinsɛn, na wawo ɔbabarima, na wɔbɛfrɛ Ne din Immanuel, . . . a asekyerɛ ne sɛ, Onyankopɔn ne yen na ɛwɔ hɔ.

144 Enti na hwan ne *Yohane ɛne Maria* a wɔtenaa anigyee mu akyire yi? Hwan ne ɔbaako a ɔkaa sɛ, "Enti monkɔ, nkɔkyerekyerɛ aman nyinaa, mommɔ wɔn asu ɛwɔ Agya, ɔba, Honhom Kronkron no din mu"? Hwan ne Agya no? Agya no Din, ɔba, Honhom Kronkron? [Obi ka sɛ, "Yesu."—ɔs.] Nokorɛni, na Ɛye ɔno. Nokorɛ, abirabɔ biara nni ɛno ho. Ɛnye ketekete koraa. Ɛtenetene Twerɛsem no mu tee. Na ɔno ne Agya no, ɔba, ɛne Honhom Kronkron. Na Onyankopɔn ye (Immanuel) ɔne yen tee, ɔretena ɔhonam mu a wɔfrɛɛ no "Yesu."

145 Afei, oneness nkyerekyere no a Ɛfiri Oneness asafo no mu, nokore ni me ne Ɛno nye adwene, wɔresusu se Yesu ye baako te se wo nsateaa ye baako. Ɛse se ɔnya agya. Se Wannya a, ɛbeyɛ den na Ɔbetumi aye Ɔno ara N’Agya? Na se na N’Agya ye onipa te se deɛ Nyamentansa ni no ka no a, ɛnneɛ na Wɔwoo no se adwaman ba a ɔwɔ agyanom mmieniu. Enti, mo ahu, mo baanu no nam akyinnyeɛ so afom. Mohu?

146 Nanso Nokore a ɛwɔ mu ne se, saa Agya, Ɔba, ɛne Honhom Kronkron, ye Suban baako. [Ahoma no so ye hunu—Ɔs.] . . . a ɔte honam ntomadan mu, se ɔbeyi bone afiri wiase. Saa ye nokore paa, “Onyankopɔn ne yen na etee.” Afei, ne saa nti, se Mateo 28:19 . . .

147 Afei, monhwewɛ Twerɛsem no mu, na se mo betumi ahunu baabi a onipa baako wɔ Twerɛ Kronkron no mu a . . . (Afei monwene ho, afei momma yei mpa mo ho.) . . . baabi a wɔbɔɔ onipa baako asu wɔ Twerɛ Kronkron no mu pɛn ɛwɔ “Agya,” ɛne “Ɔba no,” ɛne “Honhom Kronkron no,” sane bra me nkyɛn na beka kyere me se me ye nyaatwomni, na mede ahyensodeɛ bi bebɔ makyi na manante afa kuro no mu. Ɛnni Twerɛsem no mu, ɛfiri Gyenesis kɔsi Adiyisem. Mmom onipa biara a ɔwɔ Twerɛ Kronkron no mu no wɔbɔɔ no asu wɔ Yesu Kristo Din mu!

148 Wo ka se, “Twen simma kakra, ɔsenkani. Edeɛn na ɛfa Yohane ho? Wammɔ asu wɔ din biara mu koraa!”

149 Ne nyinaa ye, yɛhunu deɛ ɛsiie; momma yɛmmue nkɔ—nkɔ ɔno—ɔno Asomafoɔ no nnwuma, ti 19 no. Ɛhɔ na yehu Yohane asuafoɔ. Wɔbɔɔ onipa biara asu wɔ Yesu Kristo Din mu, wɔ soro ha seesei kɔsi se yɛhunu kuo yi wɔ ha. Asomafoɔ no nnwuma, ti 19 no. Na momma yɛmfiri aseɛ nkenkan yei seesei, na yɛhunu Yohane asuafoɔ:

Na ɛbaa se, . . . bere a Apolo (a na ɔye mmaranimfoɔ, na wasakyera) wɔ Korinto no, Paulo kyinii amantifi asase so. . . ɔbeduruu Efeso: na ɔbetoo asuafoɔ bi no, (na wɔye Yesu akyidifoɔ)

150 Se mo hyee kane ti no nso ansana ɛhɔ no a, na wɔwɔ saa bere kesee mu kɔsi se na wɔreteateam ɛna wɔn ani agyee. Dodoɔ sen na monim saa se nokore? Na Akwila ne Priskila wɔ nhyiamu no ase. Na Paulo ne Silas wɔboroo wɔn yii wɔn ntaadeɛ, na wɔde wɔn guu afiasɛ. Ɛno ye nokore? Na wɔbaa ha, na wɔhunuu Akwila ne Priskila. Na wɔnam Baptis ɔsenkafoɔ bi so reye ɔhyewbɔ wɔ hɔ, a ne din de Apolo, a na ɔnam Twerɛsem so de rekyere se “Yesu ne Kristo no.” Afei Paulo hunuu no:

. . . Paulo kyinii amantifi asase so . . . ɔbeduruu Efeso: . . . na ɔbetoo asuafoɔ bi no,

Ɔka kyereɛ wɔn se, Mogye diie no monyaa Honhom Kronkron anaa? . . .

151 Afei, wo madamfo dɔfoɔ Baptistni, se eno mmɔ ɔno—ɔno deɛ mo nyamesom nimdeɛ gyinasoɔ no mfiri aseɛ a, bere a wo kaa se “wanya Honhom Kronkron no bere a wo gyediie no.”

152 Nanso na Paulo pe se obisa saa Baptistfoɔ yinom, “Mogyɛ diie no monyaa Honhom Kronkron no anaa?” Afei monhwɛ deɛ wɔkaaɛ no:

...Na wɔka kyerɛɛ no se, Yentee pen mpo...se Honhom Kronkron bi wɔ baabi.

Na ɔka kyerɛɛ wɔn se, Edeɛn mu... (afei, se mope se monya Hela kasa asekyere nwoma no wɔ ha a, ebekyerɛ mo, “Edeɛn mu na wɔbɔɔ mo asu hyɛɛ?”)... Edeɛn mu... na wɔbɔɔ mo asu hyɛɛ? Na wɔka kyerɛɛ no se, Wɔ Yohane ase akyire ha. Yohane na ɔbɔɔ yen asu.

153 Afei mepɛ se me bisa: Se na wowɔ saa asubɔ no a, anka wo bo bedwo wɔ ho? Onipa korɔ no ara a Yesu nante kɔɔ ne nkyɛn wɔ asutene no mu no, na ɔbɔɔ Yesu Kristo asu no, saa onipa korɔ no ara na na wɔabɔ saa nkurɔfoɔ yi asu. Eno ye asubɔ papa: enye wɔrepete, enye wɔrehwie, mmom woderehyɛ Yordan nsufi dada no mu wɔ beaɛ korɔ no ara a wɔbɔɔ Yesu asu no. Monwene eno ho.

154 Paulo kaa se, “Mogyɛ diie no monyaa Honhom Kronkron anaa?” Wɔn... ɔno...

Wɔkaa se, “Yentee pen mpo...se Honhom Kronkron bi wɔ baabi.”

Ɔkaa se, “Sen na wɔbɔɔ mo asu?”

Wɔkaa se, “Wɔabɔ yen asu.”

“Sen na wɔbɔɔ mo asu?”

“Yohane Deɛ!”

155 Afei monhwɛ deɛ Paulo kaaɛ. Monhwɛ ha:

Na ɔka kyerɛɛ wɔn se, ...wɔbɔɔ mo asu... Hyɛɛ Yohane... Na wɔn...

Na afei Paulo kaa se, Yohane nokore ɔbɔɔ asu... ɔno asu-... kɔɔ adwensakyera mu, ka kyerɛɛ... nnipa, ... ese se wɔgye no die deɛ ɔdi nakyi reba no, ene se, Yesu Kristo.

156 Hwɛ, Yohane bɔɔ asu kɔɔ adwensakyera nko ara mu, mmom nsuo mu asubɔ wɔ Yesu Din mu no ede ma bɔne fakye. Saa bere no na wɔnyɛ mpata no, na wɔntumi mfa bɔne nkyɛ. Afei... Na eye ahonim pa ho adebisa, te se yɛwɔ mmara no ase. Luka 16:16, ɔkaa se, “Mmara no ne adiyifoɔ no bɛpem Yohane, efiri saa bere no na wɔka Ahennie no ho asem.” Afei monhwɛ. Na... Monhwɛ.

Na Paulo kaa se-... (afei hwɛ)... Mo anya...

157 Niyiyimu 5—5 no:

Na bere a wotee yei no, wōmaa wōbō wōn asu (bio)
 ewō din no mu. . . Yesu Kristo.

158 Eye nokore saa? Afei saa nkurōfoj yi, nnipa a wōwō Asomafōj no nnwuma 2, wōbō wōn asu wō Yesu Din mu. Wōbō Yudafoj no asu wō Yesu Din mu. Wōbō Amanamanmufōj no asu wō Yesu Din mu. Na onipa biara a wō Twere Kronkron no mu no nyinaa wōbō asu wō Yesu Din mu.

159 Afei monhwehwe baabi baako a wōbō obi asu kwan foforo biara so pen, na mekō akyire ha na makyerē mo baabi a Katolik asafo no gye tom, na wōka se monkoto mma saa. Na ōkaa se, “Matemehofōj binom betumi anya nkwagye efiiri se wōwō Katolik nkyerēkyere no bi kakra, te se asubō wō ‘Agya, Ōba, ene Honhom Kronkron din mu’; se Katolik asafo kronkron no wō ho kwan se wōsakyera adee a eho hia saa firi Yesu Din no mu, de ko ‘Agya, Ōba, ene Honhom Kronkron,’ ena Matemehofōj asafo no gye tom.” Baako yei monye, me ne Twere Kronkron no betena. Me gye Twere Kronkron no di.

160 Wo ka se, “Onuabarima Branham, wo hye nkurōfoj se wōmmō wōn asu bio anaa?” Nokore paa! Paulo yee, wō ha.

161 Afei monhwe, momma yenkō Galatifoj 1:8, na yenhwe de Paulo kaae:

. . . mpo se yen, anaase ōbōfoj bi firi soro, beka asempa foforo bi kyere mo a . . . nnomee nka no.

162 Wo na wōwō hō no, “Se yen anaase ōbōfoj bi.” Na Paulo, ōbarima korō no ara, ōhyee nnipa no maa wōbō wōn asu bio a na wōwō asubō papa sene de wonyaae no a, me nuabarima; efiiri se na Yohane Ōsubōni no ye Yesu No ara busuani, busuani a ōtso mmien; arebō ōno ara ne wōfase asu wō Jordan asutene no mu, na ōdane ne ho na ōbō Yohane asuafōj no asu. Na Yesu kaa se, “Eno renye adwuma!” anaase Paulo na ōkaa Eno, na ōhyee wōn maa wōbō wōn asu bio wō Yesu Kristo Din mu ansana wōbetumi anya Honhom Kronkron no; akyire yi a na wōreteateam na wōreyi Onyankopōn aye na wōregye wōn ani kesee, wōrenya ōhyewbō kesee—kesee, na wōde Twere Kronkron no rekyere (ene wōn anyamesem ho nimdee) se na Yesu ne Kristo no. Dodoj sen na monim se eno ne Tweresem no? Ti 18 no. Nokoreni ewō mu. Wo na wōwō hō no. Enti asemmisa biara nni Ho.

163 Afei momma memma mo asenhia kakra bi. Afei, wamfiri nhyehyee no mu da, mmom wō Luka . . . Mateo, ti 16 no. Yesu, bere a wōfirii bepō no so sianee no, ōkaa se, “Nnipa ka se Me onipa Ba no ne hwan?”

164 “Ebinom ka se Woye ‘Elia,’ ena ebinom ka se Wo ne ‘adiyifoj no,’ ena ebinom ka se Woye ‘yei, see.’”

165 ōkaa se, “Nanso Moka sen?”

166 Petro kaa se, “Wo ne Kristo no, Onyankopōn teasefoj no Ba.”

167 Monhwɛ! “Nhyira ne wo, Simon yona-Ba (Yona ba), ɛnye honam ne mogya na ɛyii Yei kyereɛ woɔ.” Amen!

168 Hwɛ, Ɛsɛ sɛ ɛba wɔ honhom mu adiyie mu. Honam ne mogya anka ankyere Habel da sɛ wayɛ mfomsoɔ (Kain, sɛ wayɛ mfomsoɔ), wanka ankyere Habel da sɛ “Kain yɛɛ mfomsoɔ.” Mmom na Ɛyɛ adiyie na Habel nyaaɛɛ, “Na ɛyɛ mogya!” Yɛreba saa asemmisa no so wɔ simma kakraa bi ntam. Na ɛyɛ mogya, ɛnye aduaba, na ɛyii yɛn firii Eden turo no mu. “Na ɛyɛ mogya,” ɛna Habel, ɔnam honhom adiyie so, na Onyankopɔn yii no adie sɛ na ɛyɛ mogya, na ɔno, “Gyidie nti,” Hebrifoɔ 11:1 ka sɛ, “ɔbɔɔ afɔdeɛ a ɛso kyɛne Kain deɛ maa Onyankopɔn. Deɛ, Onyankopɔn gyɛe n’afɔdeɛ no.” Wo na wowɔ hɔ no. Hwɛ, ɔde gyidie na ɛbɔɔ afɔdeɛ no, ɔnam adiyie so.

169 Afei monhwɛ, “Ɛnye honam ɛne mogya na ɛyii yei kyereɛ woɔ,” (ma no nsi Awurade Yesu so) “mmom M’Agya a ɔwɔ Soro no na ɔyi Yei kyereɛ woɔ. Na saa ɔbotan yi so (Yesu Kristo adiyie no) . . . Wɔ saa ɔbotan yi so na mɛsi M’Asafo, na asamando apono remmu mfa So.” Ɛno ne deɛ Ɔkaaɛɛ. Honhom mu adi- . . . “Na meka sɛ wone Petro, na mede Ahennie no nsafoa bɛma wo. Na biribiara . . . Ɛfiri sɛ wanya honhom mu ɛkwan a abue wɔ ɛha ɛne Ɔsoro. Honam ɛne mogya: wo ankɔfa wɔ asɔfoɔ nteteebea da, wankɔ sukuu da, wanya a—a—a adesua wɔ nyamesom mu nimdeɛ ho. Mmom wode wo ho too Onyankopɔn so, ɛna Onyankopɔn yii No adi kyereɛ woɔ, na ɛyɛ Twerɛsem kann a ɛka No bom. Meka sɛ wo ne Petro, ɛyɛ nokorɛ, na mede nsafoa no bɛma wo; na deɛ wobɛkyekyere asase soɔ no, Mɛkyekyere no Soro; deɛ wobɛsane no asase soɔ no, Mɛsane no Ɔsoro.”

170 Na Petro ne ɔkasamafoɔ wɔ Pentekoste Da no, berɛ a na wɔn nyinaa suro sɛ wobɛkasa no, ɔkasae na ɔkaa sɛ, “Mo Yudea mmarima ɛne mo a mote Yerusalem, monhunu yei na momma me Nsem yi nkɔ mo aso mu. Yeiinom mmoroo nsa sɛdeɛ mosusuo, berɛ a mohunu sɛ ɛyɛ da no mu dɔn a ɛtɔso mmiensa, nanso yei ne deɛ odiiyifoɔ Yoel kaaɛ no. ‘Ɛbɛba sɛ nna a ɛdi akwire no mu no,’ Onyankopɔn na ɔsɛɛ, ‘Mehwie Me Honhom agu honam nyinaa so. Mo mmammarima ɛne mo mmammaa bɛhyɛ nkɔm. Na Me nkoa, mfenaa so, na Mehwie Me Honhom maguo. Na mɛkyere nsenkyerenneɛ wɔ soro ɛne asase ase, ɛne wisie kumoo ɛne tutuo. Ɛbɛba ansana Awurade Da kɛsɛɛ na ɛyɛ hu no bɛba, sɛ obiara a ɔbɛbɔ Awurade Din no wobɛgye no nkwa.’” Wo na wowɔ hɔ no. Oh, me.

171 “Momma me kwan na menka Agya Dawid ho asem menkyere mo,” ɔkaaɛ, “wawu na wasie no, na ne da wɔ yɛn nkyɛn ha de bɛsi nne. Ne saa nti, na ɔyɛ odiiyifoɔ no, ɔhunui . . . ɔhunui No sieɛ wo Ne nsa nifa so, ‘Na merenhinhim. Na afei Me honam bɛsɛda wɔ anidasoɔ mu ɛfiri sɛ Ɔrengya Me kra wɔ asamando, nanso woremma Wo Kronkronni No nhunu porɔɛ.’”

172 “Na Dawid awu,” ɔkaa sɛ, “na wasie no, na ne da wɔ yɛn

nkyen ha de besi nne. Nanso na ɔye odiyifoɔ no, ɔhunu siee Ɔbaako No, Deɛ na Onyankopɔn aye no Awurade ene Kristo no.” Oh, me. Mo Twerensem no na ewɔ hɔ no. Eho ne biribi no. Eno ne no.

¹⁷³ Afei yɛhunu wɔ ha, afei, sɛ kwan a eye papa no, ene kwan kann no, ene kwan baako pɛ a wɔhyeeɛ...Na Petro nyaa nsafɔa no, na da no a ɔkaa asem no, wɔkaa sɛ...Afei monhwɛ, eha ne Asafɔ a ɛdikan no. Mo Katolikfoɔ montie Yei. Mo Campbellfoɔ montie Yei. Mo Baptistfoɔ ene Mɛtɔdisfoɔ montie Yei. Na mo Pentekostefoɔ montie Yei. Onyankopɔn Asafɔ, Nasarenefoɔ, Pilgrim Holiness, montie Yei.

¹⁷⁴ Petro nyaa nsafɔa no, na ɔnyaa tumi no, anaase Yesu dii atorɔ. Na ɛrentumi mma sɛ Ɔbedi atorɔ, “nnoɔma mmienu a ɛnsesa da, ɛrentumi mma sɛ Onyankopɔn bedi atorɔ.” Ɔnyaa nsafɔa no. Yesu de nsafɔa no maa no. Bere a Ɔnyanee wɔ—wɔ da a ɛtɔso mmiensa te saa no, Na ɔwɔ owuo ene, asamando nsafɔa no, nanso ɛnye Ahennie no nsafɔa no. Petro nyaa ɛnonom! Eye nokorɛ pɛpɛpɛ.

¹⁷⁵ Na afei monhwɛ, Petro, wo kura nsafɔa no a ɛsene wo nkyen, ɛna woreka asem no. Asemmisa no nie, wɔn a wɔdiikan sakyeraa wɔ asafɔ foforɔ no mu. Kristofoɔ Asafɔ a ɛdikan no. Afei Katolik, afei Baptis, Mɛtɔdis, Prɛsbiterian, mo wɔ Asafɔ Foforɔ nkyerɛkyere no so? Monhwɛ sɛ mo ye a.

... Mmarima *ene anuanom, edeen na yebetumi aye?*

...Petro sɔre gyinaae na ɔkaa sɛ...*Monsakyera mo adwene, ... mo nyinaa...* (monhwɛ, abarimaa; deɛ wode saa nsafɔa no ye wɔ ha no, Kristo de beye saa ara wɔ Soro) ...*Monsakyera mo adwene, mo nyinaa, na wɔmmɔ mo asu wɔ Yesu Kristo din mu...* (eno ne senea wo wura Yei mu) ...*mma mo bɔne fakye, na mo benya Honhom Kronkron akyedee no.*

¹⁷⁶ Nsafɔa no geeso “klik” wɔ ha, ɛna ɛgyeeseo “klik” wɔ Ho. Eno nti na na ɛsɛ sɛ Yohane asuafoɔ no ba na wɔbɔ wɔn asu bio, bio, ewɔ Yesu Kristo Din mu (ansana wɔbetumi akɔ Soro), na wanya Honhom Kronkron no. Ɔkuraa N’Asem no. Enti ɛrenye wo basaa seesei, eye saa? Wohu? Nokore ni, Mateo 28:19 na eye abodin ahodoɔ, ɛnye Din.

¹⁷⁷ Ne nyinaa ye, bere dodoɔ sɛn na yewɔ? Yebetumi anya simma dunnun aka ho na yama nsemmisa bebree mmuaeɛ aka ho ntɛm so anaa? Yebetumi? Ne nyinaa ye, yɛbeyɛ no ntɛm ntɛm. Mewɔ mmienu wɔ aseɛ ha, mepe sɛ meye no ntɛm, mede ka yei ho, sɛ metumi a. Afei metumi anya deɛ aka no Kwasiada anɔpa.

57. Na Kain ɔye aboa no aseni anaa? (Yei ye papa baako.) Sɛ ɛte saa a, adɛn nti na Hawa anyinsɛne kɔsi sɛ Adam hunuu no no akyi?

Eye adekorɔ no ara...Asemmisa a ɛdisoɔ no ye kwan korɔ no ara:

58. Na eyɛ a—a dua bi ankasa na Hawa dii so aba firiie? Ohunuu se eyɛ papa se aduane.

¹⁷⁸ Ne nyinaa ye, onuabarima, onuabaa, deɛ na ɔye biara, momma yenko Gyenesis na yenhwe biribi wo ha. Momma yenko Gyenesis 3:8, se mope a. Ne nyinaa ye, na montie no yie paa seesei.

¹⁷⁹ Afei mede asem no beba. Na ne nyinaa ye korogyee na kronkron, na bone biara nni ho anaase efi biara nni ho. Afei menya ono . . . wo . . . asemmisa yei a edikan no. Nkwa dua no . . . turo no mfinimfini, wo dua no mfinimfini. Na *dua* no ye “ɔbaa no.” Afei mede Tweresem no bekyere mo se mo benya boaseto simma kakraa bi a.

¹⁸⁰ Yebɛhu deɛ edikan se ebia ɔbaa no . . . ebia ɔbaa no nyinseneɛ ansana Adam hunuu no anaase enye saa, anaase ansa . . . Montie:

Na wɔtee AWURADE Nyankopɔn nka se ɔnam turom ho, wo anwumere mferɛ mu: na Adam ne ne yere kɔhunta firii AWURADE Nyankopɔn anim wo turom ho nnua no mu.

Na AWURADE no . . . frɛɛ Adam, na ɔkaa se . . . Wo wo hen?

Na ɔkaa se, me tee wo nka wo turom ho no, na mesuroe, efiri se na meda adagya; . . . (afei, na ɔnnim eno da a edi eno anim no; na biribi asi, biribi yi kyereɛ no se na ɔda adagya) na mehuntae.

Na ɔkaa se, Hwan na ɔka kyereɛ wo se woda adagya? Wo adi dua no bi, . . . ?

¹⁸¹ Dua no die no maa no hunuu se na ɔda adagya anaa? Sedee metaa ka no, (yei nye aseresem, memfa no se aseresem) “Nanso se wodi apre ma mmaa hunu se woda adagya a, ebeye se yebekyekye apre no bio.” Monhunu? Enye se adagya. Enye dua, apre na wodiie, na eye nna mu. Monhwe:

. . . Dua a mehyye wo se nni bie no, na wo adie yi?

Na ɔbarima no kaa se, ɔbaa no a wode no maa me no, se ɔmeka me ho no, ɔno na ɔmaa me . . . dua no, na mediie.

Na AWURADE . . . ka kyereɛ ɔbaa no se, Aden na woyee saa? Na ɔbaa no kaa se, Aboa no na ɔdaadaa me, . . . (huh?) . . . Aboa no na ɔdaadaa me, maa mediie. (mmere tenten ansana ɔbaa no nyinseneɛ, hwe, ɔnam Adam so)

¹⁸² Adam hunuu no, na ɔbaa no nyinseneɛ na ɔwoo—na ɔwoo Habel.

¹⁸³ Mmom mepɛ se mebisa mo, firi tebea a obiara hunu. Afei mede rekyere wo se na ɔbaa no ye dua no, ɔbaa biara ye aba dua. Dodoɔ sen na monim saa? Wonye aba a wofiri wo maame mu anaa? Nokoreni, wo ye. “Na aba no mfimfini, anaase dua no mfinimfini no, aba no a na ɔmfa ne nsa nka no.”

184 Sɛ mobɛhyɛ no nso a, na Yesu nyɛ Nkwa Dua no anaa? Wanhyɛ Bɔ wɔ Ɔhoteni Mateo, anaase, Ɔhoteni Yohane, ti 6 no, “Me ne Nkwa Paanoo a ɛfiri Nyankopɔn nkyɛn ba firi Soro no?”

185 Sɛ obi di ɔbaa no bi a . . . Na hwe, ɛnam awɔɔ so . . . ɛnam ɔbaa so, yɛn nyinaa wu; ɛfiri sɛ yɛhyɛ owuo ase (ɛyɛ nokorɛ saa?) ɛnam ɔbaa awɔɔ so. Ɛnam ɔbarima awɔɔ so, yɛn nyinaa te ase afeɔɔ. Ɔbaa no yɛ owuo dua, ɔbarima no yɛ nkwa dua; ɛfiri sɛ ɔbaa no nni nkwa wɔ ne mu. Ɛyɛ nokorɛ pɛpɛɛɛ. Ɔno—ɔno nkwa aba no pue firi ɔbarima no mu, nokorɛ. Ɛkɔ ɔbaa no mu, na ɔbaa no nyɛ hwee sɛ afidie; na ɔne abɔfra no ntoam, gyɛse furuma ahoma no. Maame no mogya ketekete sei nni abɔfra no mu; wɔwoo no wɔ ɔbaa no mogya mu, nanso ketekete sei *nni* abɔfra no mu. Kɔ hwɛhwɛ . . . anaase kenkan ɔkɔta nwoma no, anaase bisa wo ɔkɔta, wo bɛhunu. Ɛnni hɔ, daabi, owura, ketekete sei koraa nni mu. Ɔbaa no yɛ kosua no, ne nyinaa ne no. Na nkwa no firi ɔbarima no mu.

186 Ɛno yɛ nsesɔ a ɛyɛ fɛ de kyɛrɛ sɛ ɛnam ɔbaa no so, wɔ honam awɔɔ mu, ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa wuo, ɛfiri sɛ yawu firi mfitiasɛ no ara; na ɛnam Ɔbarima Yesu Kristo nko ara so na yɛtumi tena asɛɛ. Na nnua mmieniu no na ɛwɔ Eden turo no mu. Montumi nhunu?

187 Na monhwɛ! Na saa da no wɔde Kerubim besii hɔ sɛ wɔnwɛn dua yi. Na sɛ wɔka saa Nkwa Dua no hwe a, wɔn nyinaa bɛtena ase daa. Dodoɔ sɛn na monim saa? Wɔn nyinaa bɛtena ase daa. Na bɛrɛ a ɛdikan a wɔbetumi aka ahwe no . . . Ɔbɔfɔɔ No kaa sɛ, “Yɛbɛwɛn No.” Na wɔde Kerubim besii hɔ apuɛ fam ɛne ogyaframa afena sɛ wɔnwɛn No. Wɔde No besii Apuɛ fam, na wɔwɛnn saa Dua no wɔde ogyaframa afena sɛdɛɛ wɔrentumi nnuru Ho (saa Dua yi).

188 Na bɛrɛ a Yesu baaɛ no, Ɔkaa sɛ, “Me ne Nkwa Paanoo no, sɛ onipa di saa Paanoo yi bi a ɔrenwu da.” Wo Dua no na ɛwɔ hɔ no.

189 Wo baa no na ɔwɔ hɔ no, wo nna no a ɛde owuo ba no na ɛwɔ hɔ no. Sɛdɛɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔbaa ne barima nhyiamu akɔnnɔ wɔ hɔ no, owuo no a ɔnam so de mma no na ɛwɔ hɔ no. Na sɛdɛɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ honhom awɔɔ wɔ hɔ no, Daa Nkwa a ɔnam so de Mma no na ɛwɔ hɔ no. Owuo nam ɔbaa awɔɔ so na ɛba, na Nkwa nam Ɔbarima awɔɔ so na ɛba. Amen! Wo na wowɔ hɔ no.

190 Afei momma yɛnkɔ Kain so. Mobɛtumi aka akyerɛ me baabi a saa honhom no ne saa atirimmuɔden no firi baaɛ? Sɛ Kain . . . hwe, sɛ na Kain yɛ Adam ba a na ɔyɛ Nyankopɔn ba a, ɛhenfa na saa bɔne no firi baaɛ? Aɛɛ a ɛdikan no bɛrɛ a wɔwoo no no, ɔtaneɛ, na ɔyɛ owudifɔɔ, na ɔyɛ onibrefɔɔ. Na afei fa ne papa su, dɛɛ ɛhyɛɛ asɛɛ wɔ mfitiasɛ no, Nsoromma hyɛrɛnfoɔ, na ɔno na ɔwɔ mfitiasɛ no . . . na n’ani bɛrɛ Mikael, dɛɛ ɛfirii amanɛɛ no nyinaa asɛɛ no. Dodoɔ sɛn na monim saa? Na Kain wɔ n’agya su, a na n’ani bɛrɛ ne nuabarima na ɔkumm no. Saa korɔgyɛe . . . saa su no ntumi mfiri saa kwan korɔgyɛe no so mma. Ɛfiri . . .

εσε σε efiri saa kwan bone no so ba. Na monhye Kain nso, bere a wawoo no pe.

¹⁹¹ Na afei wawoo Habel wo n'akyi, afei Adam nyinsenee no, na one no daaee—daaee na owoo obabarima Habel. Na Habel ye Kristo nseso; na bere a—bere a wakumm Habel no, Set sii nananmu; owuo, osie, ene Kristo wusoree, wo nseso mu.

¹⁹² Nanso, afei, Kain someee; ne honam nnwuma nyinaa, te se dee honam asafu no tee enne no: wakw asore, wosom. Kain someee; na onye obi a onye nyankopon nni, na onye komunisni. Kain na ye gyedini; kwkw Nyankopon anim, osii afobukya. Oye nyamesom biribiara a Habel yeee no bi, nanso na onni honhom mu adiyie wo Onyankopon pe ho. Nhyira nka Awurade Din! Wo na wawo ho no. Mohu No? Na onni honhom mu adiyie no, na eno ne dee ereha asafu no enne. Na Yesu kaa se Obesi N'Asafu wo saa honhom mu adiyie no so. Mo ate No ase? Oh, me, mo ani betumi abue seesei. Hwe, honhom mu adiyie no.

¹⁹³ Kain baae: osii afobukya, osomee, ode afodee baae, obuu nkotodwe, oyii Nyankopon aye, osomm Nyankopon, oye nyamesom mu biribiara a Habel yeee no bi. Na Onyankopon poo no koraa efiri se na onni honhom mu adiyie no!

¹⁹⁴ Di saa Kain santene korw no ara akyi: efiri ho kw adaka no mu, efiri adaka no mu kw Israel mu pee, efiri Israel kw Yesu mu pee, na efiri Yesu mu kw si saa da yi; na hwe se saa honam mu, ahyeasee asafu, twann na bawee, nwomanim mu, me kyere se nnipa a wawo Twereensem no, a wonim nkyerekyere ene anyamesem ho nimdee nyinaa, wabetumi akyerkyere mu, abarimaa, te saa ara, nanso wonni honhom mu adiyie! [Onuabarima Branham bw ne nsateaa ano—Os.] Eye nokore. Eno ne Kain nkyerekyere.

¹⁹⁵ Twerw Kronkron no kaa se, “Nnome nka won! efiri se wafa Kain kwan so, wakohye Bileam nnaadaasem mu, na wayera se Kora wo atuatee mu.” Nwoma korw no ara, Yuda, kwaa se, “Woyii won too ho maa saa afobuo yi.” Nokoreni, woye. Mohu? Na Bileam ye deen? Na ye bishop. Na odi asafu no nyinaa so. Obaa soro ho se ahyeasee biribi se dee obetumi aye. Omaa. . . Monhwe no se ogyina ho se okunini, ogyina ho se okunini kese. Na wonye annyeaniefow, na woye agyedifow.

¹⁹⁶ Saa—saa Moab abusuakuo no firi Lot babaa no mu na wobaaee. Lot dee otenaa. . . Lot babaa dee one ne papa tenaaee, na onyinseneee na owoo abofra, na saa abofra no ye. . . na Moab abusuakuo no firi mu. Na woye asorefekuo kese. Akesefow, nnipa fefe, na wawo mmapomma ne ahemfo ne akunini. Na wawo ahwefow ene kadinalfow ene biribiara.

¹⁹⁷ Na nkurafow no amunimunifow kronkron no na woreba no, ekuo foforw no, Israel; nkurafow dada no a wonye asorefekuo, asorefekuo a wodi afra. Na woye biribiara wo asase nfonini so a ese woye, enye nso. Nanso na ye deen, na wawo honhom mu adiyie no, na Onyankopon ka won ho wo Ogya Fadum mu.

198 Oh, me—menim se wanya honam mu nnooma, na nnipa kaa se, “Saa nkurɔfoɔ a wɔmfra te saa, wɔrenye hwee gyese wɔpamo wɔn firi mu.” Nanso na wɔwɔ honhom mu adiyie no, na wɔwɔ ɔbotan a wapira no no, na wɔwɔ kɔbere ɔwɔ no, na wɔwɔ Ogya Fadum a ɔne wɔn rekɔ. Halleluya! Menim se wo—wosusu se m’ani agye, nanso me nyee saa. Manya atenka papa.

199 Monhye no nso! Bere a me susu se, “Saa Onyankopɔn korɔ no ara, enne, ɔne yen na etee.” Eɔaso ara ye honhom mu adiyie wɔ Asem no mu. Nokore ni, eye saa. Eye nokore Daa. Nhyira nka Awurade Din! Aane, owura.

200 Ɔno na ɔgyina hɔ no, ahyeasee no; saa Baptistfoɔ ene Presbiterianfoɔ no gynaa beɔ no so, na wɔn ahwefoɔ puee hɔ. Na wɔye nyamesomfoɔ te se, ene nyamesom korɔ no ara, na wɔsom Onyankopɔn korɔ no ara. Wɔkaa se, “Hwe fam hɔ saa sumina so nnooma ahodoɔ no. Aɔen, wɔnni asɔrefekuo mpo. Wɔnye hwee se nkurɔfoɔ asisifoɔ, wɔreye dede, amunimunifoɔ kronkron.”

201 Eye nokore saa? Pɛpɛpɛ, na wɔye. Se monnye nni se na wɔye amunimunifoɔ kronkron a, monkɔ Gyenesi na monhwehwe mu bere a wɔtwaeɛ no. Na anwanwadeɛ siie, na Miriam faa akasaa na ɔnam nsunoo, ɔrewosoo; ɔresa wɔ Honhom mu, na Mose reto dwom wɔ Honhom mu. Se eno nye nkurɔfoɔ a wɔfre wɔn faahodie . . . amunimunifoɔ kronkron, mennim deɛ wɔye; wɔreto dwom na wɔrehurihuri na wɔreyi aye. Na bere nyinaa no aman no tane wɔn, nanso na Onyankopɔn ka wɔn ho. Na wɔwɔ honhom mu adiyie no, na wɔredi saa Ogya Fadum no akyi.

202 Na Moab kaa se, “Afei, monhwe ha. Yɛbɛfre kadinalfoɔ no ene ahwefoɔ no nyinaa, ena mpanimfoɔ no nyinaa, na wɔama wɔn afiri ha. Yɛbɛye biribi afa ho, ɛfiri se yeye nyamesom mman. Yeremma saa atorɔsem no mmɛfra yen asɔrefekuo fɛfɛ no mu.”

203 Na enti wɔpamoo wɔn firii hɔ. Na wɔsisii afɔrebukyia dummienu; eno ne deɛ na Israel wɔ pɛpɛpɛ, afɔrebukyia dummienu. Wɔde afɔrebɔdeɛ dummienu guguu so, anantwinini; deɛ na Israel wɔ pɛppɛpɛ, deɛ na Onyankopɔn rehwehwe no. Wɔde nnwammaa dummienu guguu so, de regyinahɔ ama Awurade Yesu Kristo mmaeɛ no; nnwammaa dummienu wɔ beaɛ afanu no.

204 Akunini no nyinaa, ahwefoɔ no ena wɔn nyinaa, gyinagyinaa ho. Wɔsɔɔ afɔrebɔdeɛ gya no ano. Wɔbɔɔ mpaɛ, wɔmaa wɔn nsa so kyereɛ Yehowa ena wɔkaa se, “Yehowa, tie yen!” Edeɛn na na wɔrebɔ mmɔden aye? Na wɔn Bileam dada no puee te saa, na Honhom no baa ne so. Nokore (nanso na ɔye honam mu ni).

205 Honhom no bɛtumi ahwie agu nyaatwomni so, Twere Kronkron no kaa saa. Motee se merekyerɛkyere saa, seesei. “Osuo tɔ gu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔtene so.” Nanso eɛ se ene Asem no kɔ, eho na mo benya no.

206 Afei bere a ɔye saa no, na ɔno . . . bere a Honhom no, ɛwɔ mu, ɛwɔ ne so no ɔkaa Nokore no, ɔbɔɔ mmɔden se ɔbedome Israel, na ɔhyiraa Israel.

207 Afei, se Onyankopɔn de ɔbuo ma asafo papa, ene ɔhwefoɔ papa, ene ɔhwefoɔ nwanwasoɔ bi a, nkurɔfoɔ nwomanifoɔ bi a, na eye nhye ma no se ɔye saa afɔrebɔ no tom, ɛfiri se na ahyeasee no ɔye nokore sɛdee na Israel ye nokore no; nanso na ɔnni honhom mu adiyie no wɔ Asem no mu ene Onyankopɔn pe no. Wo na wowɔ hɔ no, ɛno ne nsonsonoeɛ no ɛnne.

208 Monhwɛ Yesu. Wɔkaa se, “Momfa saa nnipa no mfiri hɔ. Yenim se ɔye Samaritani. Wabɔ dam. Wobekyerekyerɛ yen anaa? Eye, wɔwoo wo wɔ awareseɛ mu. Wonye hwee se adwaman ba. Wo papa ne hwan? Woka se Nyankopɔn ne wo papa, wo a woka abususem! Aden, worehwɛ aka akyerɛ yen? Yaye asenkafoɔ, yaye bishop; enam yen nana-nana-nana-nana-nana-nana-nana-nanankansoa na wɔye asenkafoɔ na ahwefoɔ. Wɔwoo yen ɛna wɔteteɛ yen wɔ asafo no mu. Y’afa asɔfoɔ nteteɛbea akeseɛ ahodoɔ mu. Yenim Asem biara si aseɛ. Na worebɔ mmɔden akyerekyerɛ yen? Ehenfa sukuu na wokɔɔɛ? Ehenfa na wosuaa adeɛ yi?”

209 ɔkaa se, “Mofiri ɔno . . . mo agya ɔbonsam no,” Yesu kaaɛ.

210 Na wɔnni nsenkyerenneɛ ene anwanwadeɛ wɔ wɔn ntam. Na wɔnni Nyankoma ayaresa ene nnoɔma wɔ wɔn ntam. Na wɔnni nhyira wɔ wɔn ntam. Nanso na Yesu ye honhom mu adiyie wɔ Twereɛsem no mu.

211 Wɔkaa se, “Aden, wɔatwere *see-ene-see*.”

212 Na Yesu kaa se, “Aane, na wɔatwere nso se.” Nanso Onyankopɔn nam ne nsenkyerenneɛ so dii Ne nnipa ho adanseɛ.

213 Petro kaa adekorɔ no ara, wɔ Asomafoɔ no nnwuma 2, ɔkaa se, “Mo Israel mmarima; Yesu Nasareni no, ɔbarima a Onyankopɔn yii no kyerɛ mo, de nsenkyerenneɛ ene anwanwadeɛ a Onyankopɔn nam Ne so yeɛ no mo mu, sɛdeɛ mo ara nso monim no.” (mo na mowɔ hɔ no) “ɔno na wɔyii no . . . wɔnam ɔno nim- . . . wɔnam Sanhedrin Abadwakuo keɛɛ no so. Nanso wɔnam Nyankopɔn ne nim a ɔnim dada so, Nyankopɔn agyina a ɔtɔuiɛ yii No maa ɔwuɔ saa wuo yi. Moyii No maaɛ faa atirimmuɔdenfoɔ ne abɔnefoɔ nsa so. Mobɔɔ Nkwa Hene no asennua mu, ɔno na Onyankopɔn anyane no. Na yeɛ ho adansefoɔ.”

214 Hwew, ɔsenkani ben nie! Wanyɛ . . . ɔno ara ne din mpo wantumi antwere, nanso na ɔnim Onyankopɔn. Wɔkaa se wɔn “wɔhunuu no se ɔne Yesu na ɛtenaaɛ.” Nokoreni, eye honhom mu adiyie. Oh, me. Afei, wo na wowɔ hɔ no.

215 Kain na ɔwɔ saa kwan no so, saa honam mu asafo no wɔ saa kwan no ara so ɛnne. Honhom Mu Asafo no daso ara wɔ Ogya Fadum no, ɔdaso ara wɔ nsenkyerenneɛ no, anwanwadeɛ, ɔdaso

ara wɔ Kristo korɔ no ara; deɛ ɔdi ho adanseɛ firi adwammaa no wuo mu, ɛne Eden turo no mu, kɔsi Adwammaa a ɔtɔso mmienɔ no Mmaɛ no. Nokorɛ paa, ɔte sɛ deɛ ɔtee ɛnnora, ɛnne, ɛne daapem.

²¹⁶ Na saa Kain kwan no, nyamesom ne anibue ne nwomanim, ɛkɔ fam te saa ara; ɛyɛ adekorɔ no ara, da biara ɛyɛ adekorɔ no ara. Kasatiafoɔ ne wɔn a wɔtaa, sɛdeɛ Kain yɛɛ Habel, saa ara na wɔtee ɛnne, na wɔyɛ saa na wɔbeyɛ saa bere biara; honam mufoɔ, wɔn a wɔnyennie. Ɛyɛ nokorɛ.

²¹⁷ Afei Gyenesis 3:8, na me nso me de 20 hyɛɛ ha, na merehwe bere kakra a abesene korɔ:

Na Adam frɛɛ . . . Na Adam frɛɛ ne yere . . . Hawa; ɛfiri sɛ na ɔno ne atɛasefoɔ nyinaa maame. (monhwe, na ɛno yɛ akyire yi a saa nnaadaa no asie no)

²¹⁸ Kain na ɔyɛ . . . “Afei montwɛn!” Wo ka sɛ, “Ɛbeyɛ dɛn na ɔwɔ, ɔwɔ no?”

²¹⁹ Nanso, onuabarima, hwe ha, Twɛɛ Kronkron no nka sɛ na ɔyɛ ɔwɔ; twɛɛ Kronkron no kaa sɛ, “Na ɔyɛ aniteɛ kyɛne wiram mmoadoma nyinaa.” Na ɔnyɛ ɔwɔ, na ɔyɛ aboa. Na ɔyɛ a . . . Na ɛhɔ . . .

²²⁰ Na momma me mma mo yei nyɛ nsenkyerennɛɛ ketewa bi wɔ yɛn ntam, sɛ mo beyɛ a. Ɛno ne baabi a abɔdeɛ mu nyansape nyinaa adi afra. Deɛ ɛben nnipa paa a wɔbetumi anya, yɛ akaatia. Dodoɔ sɛn na monim saa? Nanso biribi wɔ ntamu hɔ. Wɔrentumi nyɛ mma akaatiannompe ne nnipa nnompe nhyia, nanso ɛno ne deɛ ɛben paa. Wɔbetumi ayi no afiri polliwog mu. Wɔbetumi ayi no afiri konkontibaa mu. Wɔbetumi de no aba aboa no ɛne aboa biara so. Wɔbetumi de no aba sisire so. Wo deɛ fa sisire na yi honam no firi ne ho, ɛte sɛ ɔbaa ketewa. Ɛyɛ adekorɔ no ara. Fa no sane kɔ n’akyi ɛne biribiara, fa wɔn gyina hɔ, na yi ɔbaa no ho te saa . . . fa ɔbaa no gyina hɔ te saa. Ɛyɛ adekorɔ te sɛ a—sɛ a—sɛ a sisire. Ɛnan no yɛ adekorɔ saa ara, na ne nsa tene te sei, te sɛ nnipa deɛ. Nanso akaatia bene no yie sene saa. Aka kakraa bi, nanso wɔrentumi nhunu.

²²¹ Asumasɛm ketewa bi wɔ ha, sɛ mope sɛ mohunu a. Monim baabi a ɛwɔ? Ahunta afiri wɔn ho. Wɔbetumi atutu nnompe nyinaa wɔpɛ. Wɔbetumi atutu . . . Ɔbɔɔdwumfoɔ betumi atutu, ɛna abɔdeɛ mu nyansape, na ɔno—na ɔno mmerebuo ho nimdefoɔ betumi de atomik susudua asusu mmere, nanso wɔrennya da. Ɛfiri sɛ na ɛno yɛ ɔwɔ no a na ɔte sɛ onipa sene biribiara a na ɛwɔ asase so no, na Onyankopɔn domee no na ɔde no too nafuru so, na wadane kɔ ɔwɔ a ɔnse onipa. Afei wo deɛ titi wo tiri ho, abɔdeɛmu nyansapefoɔ, na ma wɔn mfa ɛno bere kakra.

²²² Nanso Twɛɛ Kronkron no ka sɛ, “Na ɔyɛ aniteɛ kyɛne wiram mmoadoma nyinaa.” Ɛyɛ nokorɛ. Ɔno ne saa ɛpɔ no a ɛda onipa ɛne asoroboa ntam no, na Onyankopɔn domee no na ɔde no too nafiri so ɛfiri deɛ—deɛ ɔyɛɛɛ no nti. Ɔdaadaa saa ɔbaa yi, na

ɔwoo ne babarima a ɔdikan a na ɔye Kain, a na ɔwɔ aboa no ara su, bonsam no, deɛ ɔkɔ wuraa aboa no mu, a ɔye saa no.

223 Na afei ɔnyinsɛnee na ɔwooe, ɔnyinsɛnee bio wɔ nnaadaa no akyire yi no. Afei monhwɛ, wɔdaadaa no, ɛkaa kakraa bi . . . Ɛye, ɔye mfomsoɔ. Nanso ɔbaa no, sɛ etɛɛ no, na mmara ma no kwan berɛ ne kunu nyinsɛnee no no, na eno betumi aye mmere pii, pii akyire yi, bosome pii ne nna pii akyire yi; worentumi nkyerɛ saa, yɛnnim, nanso ɔwooe a na ɔfiri Adam.

224 Na obi mpo nyaa asemmisa no, ɛka sɛ, “Ɛye, ɔba no . . . ɔkaa sɛ ɔrekɔ . . . Sɛdeɛ Kain wɔwoo no no, ɔkaa sɛ ‘wanya ɔba afiri Awurade hɔ.’” Nokore paa, ɛsɛ sɛ ɛye saa. Na ɛye abɔdeɛ mmara. Saa kwan no ara so na wo tɛ pɛpɛpɛ enne. Sɛ wɔwo wo a, Onyankopɔn remma fam na ɔmeyɛ wo. Wofiri w’agya ene wo maame mu. Na wo beyɛ a . . . ɛbeyɛ wɔ hɔ a . . . wo mmɔfra befiri wo mu. Ɛye nsesoɔ awɔɔ berɛ nyinaa, a ɛkɔsoɔ, te sɛ nnua ene nnooma te saa; nanso ɛsane ba adekann no mu. Me wɔ anidasoɔ sɛ eno kyerekyerɛ mu.

225 Mmerɛ dodoɔ sɛn na yɛwɔ? Yɛnni pii biara. Montie ɔbaako yei yie ma deɛ ɛdisoɔ yi . . . a yerenya no Kwasiada: “Wɔnam Honhom baako so na wɔabɔ yɛn nyinaa asu kɔ Nipadua baako mu . . .” (Yɛpɛ sɛ yehunu saa.) “. . . Kristo.” Berɛ no . . . Afei, me susu sɛ mɛkɔ Twɛrɛnsɛm no bi so, ɛye Twɛrɛnsɛm papa wɔ eno so [Onuabarima Branham ma yei ho mmuaɛ wɔ Ɔfa II, asemmisa 60–Ɔs.].

226 Baako a ɛye papa nie, te sɛ . . . Mobɛma me kwan simma baako bio anaasɛ mmien, na mama yei ho mmuaɛ anaa? Ɛbetumi ayi ne ho ano.

59. Sɛ—sɛ woka sɛ “abɔnefoɔ no renhye Daa,” . . . (Ɛye, afei manya Yehowa Adansedifoɔ wɔ eno so, me nyaaɛ?) . . . **Sɛ woka sɛ abɔnefoɔ no renhye Daa a, worekyerɛ sɛ wɔ amanehunukrom anaasɛ ogya tadeɛ no mu? Menim sɛ ɛka wɔ Adiyisɛm** (ɛno ye ti 20 no) **sɛ wɔbɛto amanehunukrom ato ogya tadeɛ no mu. Sɛ wɔrenhye Daa dea a, enneɛ na ɛdeɛn na ɛbeyɛ wɔn?**

227 Sɛdeɛ me faa mu kaa sɛ, onuabarima anaasɛ onuabaa, deɛ na ɔtɛɛ biara; wɔn asetɔre koraa, biribiara nni hɔ mma wɔn. Na wɔwɔ mfitiasɛɛ, na wɔn awiɛ wɔ hɔ; biribiara nni hɔ bio. Ɛbeyɛ deɛn na . . . mpre tenten sɛn na wɔbɛhye wɔn, ɛye deɛn sɛ wɔreka. Nanso, monhwɛ, hɔ . . .

228 Sɛ mobɛtumi de yei asie mo adwene mu a, hwɛ, ɛye sima koraa. Daa Nkwa baako pɛ na ɛwɔ hɔ, na eno nam Onyankopɔn No ara so na ɛba. Na Onyankopɔn nko ara ne Daa Nkwa. Sɛ mobɛtumi akɔ, asekyerɛ nwoma no mu a, monhwɛ Hela asemfua Zoe. Zoe ye “Daa Nkwa.” *Daa Nkwa ye* “Onyankopɔn.” Na Yesu kaa sɛ, “Me ma wɔn Daa Nkwa.” Na sɛ mobɛhwɛ nsem asekyerɛ nwoma no a, ɛkaa sɛ, “Zoe.” Eno ne Daa Nkwa baako pɛ a

ewo ho no. Baabiara nni Twere Kronkron no mu a Eka se Daa amanehunukrom bewo ho, ekaa se wobehye “daapem ne daa.”

229 Afei, se mobenya asemfua *daapem*, hwe ono, *mfesanten*. Mohyee *eha* nso, wo Twere Kronkron no mu? Dodoɔ sen na moate pen se ekaa se, “Na mfesanten na mf- . . .”? Dodoɔ sen na monim se *mfesanten* ye “berɛ kakraa bi”? Adɛn, nokore, obiara nim se *afesanten* ye “berɛ kakraa bi.”

230 “Na wobehye mfesanten,” eno ye berɛ kakraa bi. “Wobetɔ won agu ogya tadeɛ no mu, na wobehye mfesanten.” *Mfesanten* kyere “berɛ kakraa bi.” Ebeba se wobehye mfirmhinia opepɛm oha wo asotwe mu nanso, awieɛ no, eɛe se woba awieɛ; na watɔre won ase, koraa. Monhwɛ, efiri se biribiara a enwie pɛ ye Pɛye a woadane no; na ewo mfitiaseɛ, enti eɛe se enya awieɛ.

231 Nanso yen a yɛgye Awurade Yesu Kristo di no wo *Zoe*, “Onyankopɔn No ara Nkwa” wo yen mu, na yewo Daa Nkwa. Me nni nkwa daa ne daapem, odebɔneyeni wo nkwa daa ne daapem, mmom yewo “Daa Nkwa.”

232 Onuabarima Cox, enkyeree koraa, na ote me kwan mu ansana yede ono. . . yenyaa aboɔ no wo, na ofaa teteete, biribi ketewa bi, na ekaa se, “Onuabarima Branham, yei adi mfee sen?”

233 “Oh,” me kaa se, “mmerebuo adesua mu no, wobɛtumi aka se eye mfirmhinia mpem du. Biribi ketewa bi, nsuboa dada bi a atɛnaa ase berɛ bi, epo mu aboa ketewa bi, obɛtumi atena ase mmere bi a abesene ko.”

234 Okaa se, “Wo deɛ dwene ho senea nnipa nkwa ye tiawa sene saa nkwa no.”

235 Me kaa se, “Oh, nanso, onuabarima, saa adeɛ no wo awieɛ, nanso Nkwa no a yewo no wo Kristo mu no nni awieɛ. Eno bɛtumi atena *daapem* mmienu anaase mmiensa, nanso enya Daa Nkwa da, efiri se Daa Nkwa firi Onyankopɔn nkoa ara nkyɛn.”

236 Daa, “Deɛ otie Me Nsem na ogye Deɛ osoma Me no die no, wo Daa Nkwa na oremma atemmuo mu DA na watwa mu afiri owuo mu ko Nkwa mu.” Wo na wowo ho no, wonya Daa Nkwa se woye gyedini a. Deɛ onyennie wo nkwa daapem. Daa. . . gyedini wo Daa Nkwa, na orentumi nsɛe efiri se Eye Daa.

237 Mmom ogyedini deɛ, obeko. . . Anyeannie ni befa wiase mu, obɛnya ahohia, amaneɛ; deɛ ofre no se oregye n’ani, “nteateamu, oregye n’ani.” Mmaa, nsa, ena anigyee keseɛ, osusu se oreko so. Obewu, obeko ogya tedeɛ mu ne safe a eredere, baabi a eredere daapem na daapem, na ebia mfirmhinia opepɛm oha ne kra behunu aninyanneɛ wo ogya tadeɛ ne safe mu.

238 Me. . . Woka se, “Ebye te se safe yi ara ana?” Me gyedi se enye koraa mpre opepɛm sene saa. Me gyedi se worentumi mfa ogya nkyere mu, mfa ogya ankasa. Deɛ nti wode toto “ogya” ho ne se ogya ne adeɛ a ehyee paa a yewo. Ehye koraa na eɛe

biribiara, ogya ye saa. Eye, afei, ebewo mu ho, nanso wobewo okra a wobetwe n'aso kwan bi so . . .

239 Afei, ese se wo hwe asemfua *ogya*, efiri se Honhom Kronkron no ye adwuma se “Honhom Kronkron no ene ogya”; efiri se Honhom Kronkron gya ehye bone, hwe, na ema eho te.

240 Nanso *saa* ogya yi, efiri amanehunukrom, okaa se “ogya tadee.” Na sdee etee no, eye aninyannee asotwe. Odefo no maa n'ani so, wo amanehunukrom, na okaa se, “Soma Lasaro ma no mfa ne nsateaa ano nkobo nsuo mu, na omfa meka m'ano, na merehunu amane ogyaframa yi mu.” Monsusu se amanehunukrom a ehye nni ho, na amanehunukrom ankasa, ewo ho. Se bonsam ankasa wo ho a, amanehunukrom ankasa wo ho.

241 Nanso, mohu, biribiara a woadane no ko bone mu no wo awiee, efiri se awiee no ese se eba saa ahotee ene Onyankopon kronkronye mu. Na Onyankopon ne Daa; na se yewo Daa Nkwa a, na Onyankopon wo yen mu, na yerentumi nwu nkyene se Onyankopon betumi awu. Wo na wowo ho no.

242 Afei, asem no kyere Ne ho ase paa, hwe, na ema no ye nokore. Afei, momma yenhwe, na me wo a . . . Me nnim se ebia . . . Aane:

“Edeɛn na—edeɛn na ebeye yeinom?”

243 Wɔn ase betore, biribiara nni ho bio ma wɔn: okra no ko, honhom no ko, nkwa no ko, nipadua no ko, adwene no ko, nkaee no ko.

244 Na bone ho adwene mpo nni ho bio, anaase ebeye, ebesi pen, wo Animuonyam mu. Eye nokore, ne nyinaa beye . . . Wo betumi adwene ho, se nnipa bi wo ha a wobewo efa yi . . . ?

245 Twere Kronkron no nka se, “Mpo obonefo ho adwene beyera”? Eho adwennwene beyera.

246 Eha na onipa bi bewo *ha*, eha na Onyankopon Kesse Kronkron Ni bewo *ha*, na onim se ase nohoaa ye amena akra rehye wo mu? Aden, eno rentumi nye Osoro. Adwene korɔ no ara, nkaee korɔ no ara, biribiara a wasee no, adwene bone biara, biribiara besee, ena biribiara a eye bone wo mu no. Na yerenye hwee gyese ahotee, ene *Zoe*, Onyankopon Nkwa no; ako Oniawiee, na mmere ko so, na ekɔ, na ekɔ, na ekɔ, na ekɔ; Erenko awiee da, ebeye Oniawiee!

247 “Wɔkɔ *daapem* asotwe mu, nanso teneneeni kɔ Daa Nkwa mu.” Wo ate ase? *Daapem* asotwe, Daa Nkwa, nsonsonoe ben nie!

248 Afei, hwe, enye . . . Afei, menim, ekɔ ma mo, me mmerantee nkumaa adɔfo, Me—menkyere se merebo mmɔden se mede me ho beye se obi a onim-ne-nyinaa. Se meye saa a . . .

249 Afei, mewo nsemmisa mmiensa anaase nnan a eye bio. Mefa wɔn Kwasiada anɔpa, se eye Awurade pe a.

²⁵⁰ Afei, monhwε. Hwε, saa nsemmisa yinom. Meye ɔsenkani dada. Me—me—me—manya mfirmhyia aduonu-nsia wɔ ɔsom adwuma no mu. Na me—m'aniso paa de ma yei, se metumi aka yei, me. . . Memɔɔ mmɔden da se meye biribi wɔ m'abrabo mu bere a wɔniikan nyii no adi nkyerεεε. Na meda ase paa se Awurade Bɔfoɔ no. . . A na menni nwomasua, nni nimdeε biara. Na Ɔbɔfoɔ yi siane fam, na wayε me boafɔɔ a wasoma no afiri Nyankɔpɔn nkyen. Na wanka biribi baako ankyere me da gyese deε esisisoɔ firi Gyenesis kɔsi Adiyisem, ara a se. . . Metwεre too hɔ ntɛmso bere a Ɔkaa se “Na wo—na wobɛnya Nyankoma ayaresa akyedeε no.” Na mede too hɔ sɛdeε Ɔkaa no no.

²⁵¹ Na εbeyε mfirmhyia mmiensa akyi no, ɔhwεfoɔ twee me—m'adwene sii so, ɔkaa se, “Onuabarima Branham, wohyεε no nso saa? Eno wie pε kɔsi se Ɔkakyerεε wo se ‘akyedeε.’”

²⁵² Hwε, wanka da se “akyedeε no.” Na obiara—obiara a ɔwɔ Twere Kronkron mu no. . . akyedeε biara ye “akyedeε no” gye Nyankoma ayaresa, na eye “akyedeε.” Eye “ayaresa akyedeε ahodoɔ.” Wobetumi anya ayaresa akyedeε ahodoɔ nyinaa, akwan sononko so. Nanso, afoforo biara no ye “akyedeε no”: nkɔmhyε akyedeε “no”, “ɔno” akyedeε yei. Nanso Nyankoma ayaresa wɔ dodɔɔkabea no mu: “akyedeε ahodoɔ.” Na manhunu eno da, se Honhom Kronkron no ye pε ara se. Oh, nhyira nka Awurade!

²⁵³ Mote aseε se Honhom Kronkron korɔ no ara a ɔtwereε saa Twere Kronkron no, ɔnam nnipa ɔha so, mfirmhyia ɔha pii da ntamu. . . na ɛmu baako anyε sononko amfiri ne yɔnko ho, ɛmu baako biara di mu; na mpo ɔbaako ante ɔfoforo nka.

²⁵⁴ Na Paulo kɔɔ hɔ, na ɔwɔ Arabia, na wankɔ Yerusalem beyε mfirmhyia dunnan, nanso na ɔwɔ Yerusalem na. . . na ɔfirii. . . wankɔ Yerusalem da. Nanso na ɔwɔ Arabia, na ɔfirii aseε kaa asem no, na ɔnhunuu Petro ene wɔn a aka no mfirmhyia dunnan. Na bere a wɔhyiaaε no, na wɔreka asem korɔ no ara bi: nsuo mu asubɔ wɔ Yesu Kristo Din mu, ene Nyankoma ayaresa, ene Nyankɔpɔn tumi no.

Oh!

Eye m'anigyε paa se metumi ka se meye wɔn mu baako.

Wɔn mu baako, meye wɔn mu baako,
Eye m'anigyε paa se metumi ka se meye wɔn mu baako; (Halleluya!)

Wɔn mu baako, meye wɔn mu baako,
Eye m'anigyε paa se metumi ka se meye wɔn mu baako.

Nnipa bi wɔ baabiara,
A wɔn akoma ɛredereε
Ede saa Ogya yi a esaneeε wɔ Pentekoste no,
Deε εhohoroɔ wɔn ho na ɛmaa wɔn ho teeε;
Oh, Ɛredere seesei wɔ m'akoma mu,

Oh, animuonyam nka Ne Din!
 Eyε m'anigye paa sε metumi ka sε meye wɔn
 mu baako.

Na wɔahyam wɔ abansoro no so,
 Wɔn nyinaa rebɔ mpaεε wɔ Ne Din mu,
 Wɔde Honhom Kronkron no bɔɔ wɔn asu,
 Na tumi a wɔde som no baaε;
 Afei deε Ɔyεε maa wɔn saa da no
 Ɖbeyε adekorɔ no ara ama mo,
 Eyε m'anigye paa sε metumi ka sε meye wɔn
 mu baako.

Meye wɔn mu baako, meye wɔn mu baako,
 Eyε m'anigye paa sε metumi ka sε meye wɔn
 mu baako; (Halleluya!)
 Wɔn mu baako, wɔn mu baako,
 Eyε m'anigye paa sε metumi ka sε meye wɔn
 mu baako.

255 Montie, mewɔ nkransεm ketewa bi de ma mo:

Bra, me nuabarima, hwehwe saa nhyira yi
 Ɛno bεte w'akoma ho afiri bɔne ho,
 Ɛno bεma anigyεε-adɔma no afiri aseε awoso
 Na εbema ogyaframa asɔ wɔ wo kra mu;
 Oh, εredere seesei wɔ m'akoma mu,
 Oh, animuonyam nka Ne din,
 Eyε m'anigye paa sε metumi ka sε meye wɔn
 mu baako.

256 Ɛnye wo anigye sε woyε wɔn mu baako? Eyε deen? Eyε
 Honhom no na nyi no adi. Eyε Onyankopɔn adiyie, “Ɖbotan yi
 so.” Memfa ho sε ɔhwεfoɔpanin . . .

257 Na Katolik sɔfoɔ bi te hɔ, enkysree koraa, wɔ me fie. Na ɔkaa
 sε, “Owura Branham, me baaε bebisaa wo asem.”

Me kaa sε, “Ne nyinaa ye, owura.”

258 Ɔkaa sε, “Mewɔ krataa bi wɔ ha a εfiri ɔhwεfoɔ no hɔ, de
 ma wɔɔ.”

Me kaa sε, “Ne nyinaa ye, owura.”

259 Ɔkaa sε, “Nsem bi a woka, wobεma wo nsa so na waka ntam
 sε wobeka nokore no anaa?”

260 Me kaa sε, “Merenye.” Me kaa sε, “Twerε Kronkron no kaa
 sε, ‘Monnka ntam koraa, mfa soro anaase asase ho (εfiri sε eyε
 Ne nan ntiasɔɔ). Momma mo aane nye aane na daabi nye daabi.’
 Sε ɔhwεfoɔ no pesε ɔte deε mekaae a, ɔbεfa m'asεm no. Sε ɔnnye
 a, mennka ntam.”

261 Saa ɔsɔfoɔ kumaa yi a ɔwɔ Sacred Heart asafo mu no, ɔkaa
 sε, “Wobɔɔ Pauline Frazier asu wɔ sεε-sεε da anaa?”

262 Me kaa sε, “Me yeεε, owura, εwɔ Ohio Asubɔntene no mu.”

263 Ɖkaa se, “Ɛen na wobɔ no asu?”

264 Me kaa se, “Mede no hye nsuo no ase bɔ no asu wɔ Awurade Yesu Kristo Din mu.”

265 Ɖde too hɔ. Ɖkaa se, “Wo nim, Katolik asafo no na wobɔ asu te saa.”

Me kaa se, “Berɛ bɛn?”

Ɖkaa se, “Ahyeaseɛ berɛ no.”

Me kaa se, “Ahyeaseɛ berɛ bɛn?”

Ɖkaa se, “Eye, mfitiaseɛ no.”

Me kaa se, “Mfitiaseɛ bɛn?”

Ɖkaa se, “Wɔ Twere Kronkron no mu.”

Me kaa se, “Wo kyere ahy- . . . wɔ—wɔ asuafoɔ no mu anaa?”

Ɖkaa se, “Nokore.”

Me kaa se, “Wofre Katolikfoɔ no, anaase, ɔno—ɔno . . . ? Woka se asuafoɔ no na wɔye Katolikfoɔ anaa?”

Ɖkaa se, “Nokore, na wɔye.”

Me kaa se, “Me susu se Katolik asafo no ansesa?”

Ɖkaa se, “Enyeɛ saa.”

266 Me kaa se, “Enneɛ adɛn nti na Petro kaa se, ‘Monsakjera mo adwene, na wɔmmɔ mo asu wɔ Yesu Kristo Din mu’? Na moka se na ɔye . . . se na ɔye pope?”

267 “Aane.”

268 “Enneɛ adɛn nti na mobɔ asu wɔ ‘Agya, Ɖba ene Honhom Kronkron din mu’? Na ɔno dehyeɛ mu, na mode peteɛ. Afei edeen na esiie?”

269 Ɖkaa se, “Nanso, wahu,” ɔkaa se, “Katolik asafo no wɔ tumi se wɔye biribiara a wɔpe se wɔye.” Huh.

270 Me kaa se, “Ɛna mo freɛ asuafoɔ no se Katolikfoɔ?”

271 Ɖkaa se, “Aane.”

272 Me kaa se, “Owura, mewɔ Yosefus, mewɔ *Fox Mogyadansefoɔ Nwoma* no, Mewɔ Pember *Mmere Ahyeaseɛ* no, mewɔ Hislop *Babilon Mmienu* no, tete abakɔsem paa a ɛwɔ wiase no, kyere me wɔ mu baabi a Katolik asafo no wɔhyeɛ no anaase ɛbeyee ekuo . . . mfinrhyia aha nsia ɔsomafoɔ ɔwatoɔ wuo akyi.”

“Oh,” ɔkaa se, “yeyee deɛ asafo no ka di.”

Me kaa se, “Megye deɛ Twere Kronkron no ka di.” Wohu?

“Adɛn,” ɔkaa se, “Onyankopɔn wɔ N’asafo mu.”

273 Me kaa se, “Onyankopɔn wɔ N’Asem mu.” Na me kaa se, “Se . . .” Ɖkaa se . . . Me kaa se, “Twere Kronkron no anka se Onyankopɔn wɔ N’asafo mu, na mmom Twere Kronkron no ka se Onyankopɔn wɔ N’Asem mu. ‘Mfitiaseɛ no na Asem no wɔ hɔ, na Asem no ne Onyankopɔn na ɛwɔ hɔ, na Asem no ye Onyankopɔn;

na obetena yɛn mu.” Eyɛ nokorɛ. Me kaa sɛ, “Onyankopɔn wɔ N’Asɛm mu.”

274 Ɔpue kɔɔɛ na ɔkɔ kaa saa. Ɔkaa sɛ, “Eyɛ, yantumi angye akyinnyɛɛ,” ɔkaa sɛ, “ɛfiri sɛ wogyɛ Twɛrɛ Kronkron no di, megyɛ asafo no di.”

275 Me kaa sɛ, “Me gyɛdi sɛ Twɛrɛ Kronkron no yɛ Onyankopɔn nkanyan Asɛm na abirabɔ baako nni Mu. Na Eyɛ Onyankopɔn Asɛm, Ne Daa nhyehyɛɛ de ma mmɛrɛ nyinaa a ɛbɛba. Ɔkaa sɛ, ‘Ɔsoro ne asase bɛtwam nanso M’Asɛm rentwam da.’ Eyɛ nokorɛ. Megyɛ Asɛm no di.”

276 Ɔpue kɔɔ Owurayere Frazier hɔ. Ɔkaa sɛ, “Owurayere Frazier, wobɛgyɛ atom wɔ krataa yi so sɛ wobabaa no bɛtumi ayɛ Katolik asafo ba anaa?”

277 Ɔkaa sɛ, “Mɛrɛ sɛ me ne no bɛnante akɔ damena mu.”

278 Ɔkaa sɛ, “Wo ani awu.” Ɔkaa sɛ, “Ɛsɛ sɛ wo da ho ase sɛ saa abaayewa no refiri saa nkwaseasɛm no mu, akɔ Katolik asafo no mu.”

279 Ɔkaa sɛ, “Ɛdɛɛn sɛ na woba abaayewa na ɔreba m’asafo mu a, ɛdɛɛn na anka wo bɛka afa ho?”

280 “Oh,” ɔkaa sɛ, “ɛno yɛ sononko.”

281 Ɔkaa sɛ, “Daabi, ɛnte saa.” Na ɔnim sɛ wawɔ baabi bɛrɛ a ɔgyaɛɛ saa ɔbaa ketewa no wɔ abɔntene hɔ. Na ɔnim sɛ wawɔ baabi. Ɔkaa sɛ, “Afei, ɛpono korɔ no ara abue sɛ wo ba mu.”

282 Hwɛ, ɛno ne kwan no. Mma wɔnni mo so, ɛnsɛ sɛ wɔdi mo so. Sɛ Onyankopɔn ka wo ho a, hwan na ɔbɛtumi atia wɔɔ? Eyɛ! Ɔhaw a ɛwɔ mu ɛnnɛ ne sɛ, mo wɔ kasɛɛ a akɔa sɛ anka eyɛ akyiri kasɛɛ no. Mongyina mma Onyankopɔn ne papa!

283 Honhom Kronkron korɔ no ara a ɛbaa saa asomafoɔ no so no na ɛsane baa akyire wɔ mmɛrɛ ahodoɔ no mu no, ɔdaso ara wɔ N’Asafo mu ɛnnɛ, wɔn a Onyankopɔn ayi Ne ho adi akyerɛ wɔn no. “ɛnye dɛɛ ɔpɛ, anaasɛ dɛɛ ɔtu mmirika, mmom Nyankopɔn a ɔyi ahummɔborɔ kyɛrɛ.” Eyɛ Onyankopɔn, ɔnam Ne yie so, de nnipa no ba na ɔbue wɔn ani. Worentumi nhunu No da, woyɛ onifirani, na worentumi nhunu da gyɛsɛ Nyankopɔn bue wo nteasɛ mu. Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ mo ani afira, na morentumi nhunu. Ɛho nhia sɛ mo rebɔ mmɔden. Mowɔ nwomasua nyinaa, skolaship a mo bɛtumi anya, mo kɔso ara yɛ anifirafoɔ.

284 Afei, mo Kristo Asafo a mo wɔ ha no, mo “kasa baabi a Twɛrɛ Kronkron no kasa, na monnkasa baabi a ɔnkasa,” ɛdɛɛn na moka faa Yeinom bi ho? Moyɛ komm kɛsɛɛ paa wɔ Ɛno ho. Eyɛ papa.

285 Hwɛ, ɛhia honhom mu Nokorɛ a wayi no adie. Afei Onyankopɔn ba na ɔyi Ne ho adi na ɔdi Ho adanseɛ sɛ eyɛ Nokorɛ no. Amen! Mo dɔ No? Saa ara na meye. Amen.

286 Ne nyinaa ye, mo Metɔdisfoɔ no nyinaa pɛ sɛ mo kyea Baptistfoɔ no seesei? Mo Presbyterianfoɔ?

287 “Afei,” moka sɛ, “Onuabarima Branham, wo ne Baptistfoɔ ne Presbyterianfoɔ nni ayɔnkofa a wɔmmɔ asu- . . .?”

288 Daabi, owura, menyɛ. Mehunu wɔn sɛ me nuammarima. Nokorɛ paa! Memfa ho sɛ wɔmmɔ wo asu koraa a, sɛ wɔbɔ wo asu wɔ din “Saron Nhwiren mu, Bonhwa mu Sukooko mu, ɛne Adekyee Nsoroma no mu,” ɛno renye. . . ɛno beye papa te sɛ “Agya, Ɔba, Honhom Kronkron.” Eyɛ abodin mmiensa. Ɔno ne Saron Nhwiren no. Ɔne Ɔno? Bonhwa mu Sukooko, Adekyee Nsoroma no, yeinom nyinaa. Nokorɛ, na Ɔye. Adeɛ baako anaase ɔfoforɔ. Nanso deɛ ɛwɔ ha nie: nokorɛ Twereɛsem kwan no wɔ Yesu Kristo Din mu. Sɛ wopɛ Twereɛsem kwan a, ɛno ye pɛpɛpɛ. Ɔno ne nokorɛ kwan no.

289 Afei, sɛ wabɔ wo asu wɔ “Agya, Ɔba, ɛne Honhom Kronkron din mu a,” wonya atenka sɛ ne nyinaa ye, amen. Sɛ eyɛ anoyie papa ma Onyankopɔn ma ahonim a ɛmu da ho ma Onyankopɔn a, amen. Monkɔ so ara, hwɛ.

290 Mmom sɛnea ɛtɛ wɔ me fam no, menko ara dea, sɛ na worebisa me, aka sɛ, “Onuabarima Branham, ɛsɛ sɛ wɔbɔ me asu bio anaa?” Mɛka sɛ, “Aane,” me fam no.

291 Ɔbaa ketewa bi baa ha da bi, ɔkaa sɛ, “Awurade frɛɛ me sɛ menyɛ ɔsenkani.” Mannyɛ saa anni, sɛdeɛ menyɛ nni sɛ—sɛ ɔbɛtumi ahuri afa bosome soɔ no. Na ɔno . . .

292 Me kaa sɛ, “Eyɛ, saa ye paa, onuabaa.” Me kaa sɛ, “Waware anaa?”

“Aane.”

“Wowɔ mmɔfra mmienu?”

“Aane.”

Me kaa sɛ, “Ɛdeɛn ne . . . ? Wo kunu anya nkwagyɛ?”

“Daabi.”

Me kaa sɛ, “Ɛdeɛn na wo de no beyɛ?”

“Meregya no fie.”

293 Me kaa sɛ, “Ɔno ne adeɛ a eyɛ nnɛdeɛ paa a bonsam anya pɛn. Woyɛ ɔbaa hoɔfɛfoɔ ahyɛaseɛ no, na woreye kodɛɛ ako abɔntene ha, wobeyɛ nnɛdeɛ kann ne deɛ bonsam de nani bɛsisoɔ. Na wo kunu, wɔ fie, aberantɛɛ, na wode saa mmɔfra mmienu yi gyano; ɔbɛfiri aseɛ ne ɔbaa foforɔ atu anammɔn, na saa mmɔfra yi benya papa foforɔ nna yi mu baako.” Me kaa sɛ, “Baabi a ɛdikan no, sɛ Onyankopɔn frɛɛ ɔbaa bi a, Ɔma N’Asɛm bɔ abira.” Me kaa sɛ, “Afei, sɛ wopɛ a, ne nyinaa ye.” Me kaa sɛ, “Afei, nhunumuu, woka sɛ Awurade ama wo nhunumuu. Wopɛ sɛ wo pue kɔ, apa no so, na wo sɔ hwɛ anaa?”

294 Ɔkaa sɛ, “Aane.” Na mo hunu deɛ esiɛ.

295 Mo ahu, eye anigyeē. Eṣe se eba Asem no mu. Se enni Asem no mu a, enne na enye papa. Memfa ho ne dee w'atenka tee, enye papa. Amen! Eno gyegye yie. Amen!

296 Ne nyinaa ye:

Yēbenante Hann no mu, saa Hann fēefe no,
Yaba baabi a ahummaboro bosuo a ehyeren
repete;

Anadwo ene adekye ehyeren yen ho nyinaa,
Yesu, ewiase Hann no.

Monka ahotefo a mowo Hann no nyinaa,
Yesu, ewiase Hann no;
Afei Osoro adama no bewoso,
Yesu, ewiase Hann no.

Yēbenante Hann no mu, Hann fēefe se,
Yaba baabi a bosuo eresoso . . .
Anadwo ene adekye ehyeren yen ho nyinaa,
Yesu, Hann no . . .

297 Afei mepē se obiara dane ne ho na mo nkya, akwan nnan so, mone obiara seesei, berē a yere to dwom yei bio no:

Yēbenante Hann no mu, Hann fēefe no mu,
(Amen!)
Yaba baabi a ahummaboro bosuo a ehyeren
eresoso;
Anadwo ene adekye ehyeren yen ho nyinaa,
Yesu, Hann no . . .

298 Modō Metōdisfo no? Monka se, "Amen." [Asorefo no ka se, "Amen."—Os.] Baptisfo No? Presbiterianfo no? Katolikfo No? Ono . . . oh, modō wōn nyinaa? Monka se, "Amen." ["Amen."]

Yēbenante wō Hann no mu, eye fe . . .

Yerekyea yen nsam, berē a yereko yi.

Oh, yaba baabi a ahummaboro bosuo a ehyeren
eresoso;
Anadwo ene adekye ehyeren yen ho nyinaa,
Yesu, Hann no . . .

299 Ansana yebeto yen nnwom a yede regya kwan no . . . Afei, ebetumi aye ho se meba ha bio Kwasiada. Afei, eno akyiri no merensane mma bio kōsi Bronya akyi. Hwe, efiri se mereko Michigan, afiri Michigan akō Colorado, afiri Colorado akō Idaho, afiri Idaho akō California, na yasane aba yen akyi. Na ebetumi aye ho (Mepē se mobō mpaē ma me) Mekō Waterloo, Iowa, merefiri aseē wō Ɖpēpōn da aduono-nnan kōsi Ɖgyefuo da a etōso mmienu. Hwe, agoprana kēseē no a ewō ho no, wōafre me berē kakra a abesene korō no, na mewō firi seesei kōsi Kwasiada de bō mpaē. Hwe, wō Waterloo, Iowa, deē wato mu seesei no.

³⁰⁰ Nanso afei, monkae, montie onuabarima no radio so dawubo no wo nnɔn nkron, Memeneda anɔpa. Yebɛfre no na yama no ahunu. Na ɛno bɛfa WLRP so, Neville adwomtofoɔ no wo nnɔn nkron, Memeneda anɔpa. Yɛbɛ . . . Sɛ me—mannya wɔn a, Onuabarima Neville bɛwie nsemmisa no. Wo bɛyɛ, Onuabarima Neville, Kwasiada anɔpa? [Onuabarima Neville sere na ɔka sɛ, “Nhyehyɛɛ kɛsɛɛ!”—Ɔs.] Ɛyɛ, hwɛ, sɛ wo kɔ amanɛ mu a, me ne wo bɛdwane. Ɖbɛhunu. Ne nyinaa yɛ.

³⁰¹ Ne nyinaa yɛ:

Momfa Yesu Din no nka mo ho,
 Awerɛhoɔ ba ɛne amanɛɛ;
 Ɛbɛma wo anigyɛɛ ɛne awɛrɛkyekyerɛ,
 Oh, momfa No nkɔ baabiara a mo kɔ.

Din a Ɛsomboɔ, Oh sɛnea ɛyɛ dɛ fa!
 Asase so anidasoɔ ɛne Ɖsoro anigyɛɛ;
 Din a Ɛsomboɔ, (Din a ɛsomboɔ!), Oh sɛnea ɛyɛ
 dɛ fa! (Sɛnea ɛyɛ dɛ fa!)
 Asase so anidasoɔ ɛne Ɖsoro anigyɛɛ.

³⁰² Afei, sɛ wopɛ sɛ wo hunu Baptisni a ɔgye nteateamu di a, ɛno ne nteateamu a me gyedie. Saa maame panin no a ɔte ho no, na Honhom no baa ne so. Ɖfirii aseɛ teateam, na ɔntumi nhyɛ so, ɔnante kɔɔ akyire na ɔbamm ne babaa. Saa kwan no so na mɛpɛ sɛ me hunu. Amen. Ɛno yɛ papa, tete-dɛɛ, akoma-mu atenka. Oh, me, tete—tete, wanyini, ɔhoteni a wabere, wasiesie ne ho sɛ ɔbɛkɔ fie Animuonyam mu. Ɖretwɛn ɔfre no, mo hu, ɔrenya bɛrɛ nwanwasoɔ.

Ne nyinaa yɛ, Onuabarima Neville afei, dɛɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara.



57-0925 Nsem̄misa Ene Mmuaē Hebrifō Ɔfa I
Branham Tabernacle
Jeffersonville, IN U.S.A.

ASANTE TWI

©2024 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Suayɛ Tumi Ho Nkaebo

Ɛho tumi nyinaa yɛ twɛrɛfoɔ no dea. Saa nwoma yi wobɛtumi atintim no afidie so wɔ ɛfie afa anaa sɛ wo bɛkyekyɛ, a worennye sika, sɛ biribi a ɛbɛma Yesu Kristo Asempano bɛtrɛ. Worentumi ntɔn saa nwoma yi, ntintim no pii, mfa nto website so, mfa nsie wɔ afidie biara mu, nkyere aseɛ nkɔ kasa biara mu, anaa mfa nsrɛsrɛ sika wɔ bɛrɛ a wo nyaa akwanya krataa a ɛfiri Voice of God Recordings®.

Sɛ wopɛ ho nsɛm anaa nnooma bi a ɛwɔ ho a, me sɛrɛ sɛ twɛrɛ kɔ:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org